announced by the Prime

Minister Mr C. R.
Attlee, in the
house of Commons,
that a meeting
of the Common,
wealth Prime Ministers would start
this week in Londan The

don. The purpose of the Conference is to discuss ques-

It was recently UNION-WIDE ATTENDANCE AT-

Registered at the G.P.O. as a Newspaper

the answers

Dr. Albert Schweitzer, the

Missionary in Africa, Musician

and Philosopher, has been

chosen as "The individual with the best solution to world's

problems living to-day," by the

Advisors of the National Arts

The same group chose Mr. Frank Lloyd Wright, the Architect as "The artist now

living who will be most highly regarded in the year 2090."

Dr. Schweitzer's book "The

Philosophy of Civilisation," the

advisors said, contains a

Foundation.

He knows all









# LOCATION ADVISORY BOARDS CONGRESS

DELEGATES FROM VARIOUS UNION URBAN CENTRES MET THIS WEEK FOR THE 23RD ANNUAL SESSION OF THE LOCA-TIONS ADVISORY BOARDS CONGRESS IN ERMELO, TRANS-VAAL. THE SESSION OPENED THURSDAY, JANUARY 4, 1951, AND ENDS ON SUNDAY, JANUARY 7.

Brighton, Port Elizabeth, passed a

Batho ba 97 go ba 108 ba neng ba qosoa ka go bolaya Kgosi Joel Matlala, ya neng a tshoete marapo a bokgosi ba morafe wa ga Matlala, ka la 13 October, ba ile ba reroa.

Ga a ka a latola gore majoe a ile a betsoa, empa a latola gore boikemisetso ba go bolaea Joel bo ile ba reroa.

Ga a ka a latola gore majoe a ile a betsoa, empa a latola gore boikemisetso ba go bolaea Joel bo ile ba reroa.

Ga a ka a latola gore majoe a ile a betsoa ke Judge. Thonyana a re nakong tsa kgale, pele Makgooa a fitlha, ga kgosi e ne e romela letona go ya busa karolo ea setshaba ebe batho ba bang ba setshaba electron mela letona go ya busa karolo ea setshaba ebe batho ba bang ba setshaba ebe batho ba bang ba setshaba electron mela letona go ya busa karolo ea setshaba ebe batho ba bang ba setshaba electron majoe.

These included Lodgers' Fees charged to children of families residing in locations; Prohibition of Public Meetings; Residential Qualifications: Appointment of Staff in Location Offices; Qualifications of Location Managers: Home Brewing; Slaughter Rites; Means used in quelling Disturban-

The last conference held at New going to press among resolutions submitted is one from the Zastron Location Advisory Poard: "That owing to the increase in the cost of living, municipatities must be equested to consider immediately the increase in the wages paid to African labourers in the various

> The Jabava Advisory Board will ring up a resolution against the sotsi. The resolution will ask the take note of the following

(1) That the employment of ore police will not solve the

cope with the child growing up in the streets of the big cities and

nouses by provision for proper rousing, to bring about whole

peoples, in order that the women may stay at home and look after The conference will be opened

by the Mayor of Ermelo and the Union Department of Native Affairs will provide a guest

, In addition to African delegates. Europeans and non-Europeans is the conference is being attended their own spheres. by Managers of Non-European "Our duty is to Affairs Departments of the various Union urban centres who, with their Location Superintendents, the best interests of our country. are ex officio members of the Location Advisory Boards Con-

## Russian reply on four power talks

have the atom bomb."

It was indicated that the Americans consider the matter one of extreme urgency.

It is suggested that the new American policy could take the form of asking the United Nations to declare formally that the posal for a meeting of the Foreign vocassossessessessesses

Russian Note also suggested that this preliminary meeting should be held in Moscow, Paris or London but not in New York.

The Western Powers sent identical Notes to Russia on December 22 in reply to a Russian proposal for a meeting of the four Foreign Ministers to discuss German remilitarisation.

Moscow Radio said that the William S. Soviet reply sent to each of the

solution to the German problem.



goaha.

Kamoo re tsebang kateng, ha ho

leng ho secha batho ba kenang motseng ho hlokomela hore ho

The Manhattan Bros. the four music ans from Piniville, Johannesburg have stoned a C330 a week contract with a London music agent. The four members of the band are Nathan Mdledle (the leader), Joseph Mogotsi, Modise and Rufas. The Manhattan Brothers are South Africa's famous jig and jive vocal kings who have entertained thousands of music lovers. They are at present on a tour of the Union. Their tour ends at East London on January? and 4. They are accompanied on this tour by Emily Kwenane, an ace vocalist and Victor Mkize the wellknown comedian and magician who may also accompany them overseas. The Manhattan Brothers are expected back in their home town this week-end.

mathokong a oona, o bile metseng ea mane masakeng tsatsing la selemo se secha; ho ne ho lla liphala ho se na le khathatso batho ba ituletse hamonate, ho tso ea letho feela.

fumano ho se khathatso ea letho ntle le khathatso ea letho feela. le banyenyane. O ne a ile a utloa Bangolli ba rona ba bolela hore ho lubeba mane Moroka e Bocha- selemo se secha hamonate ntle le practical, workable plan for a bela empa ha a ka a fumana letho khathatso.

the triumph of each individual a over collectivism and gives Maca Moroka East le Pimville mars Moroka East le Pimville Masholu a betsa to each individual practical advice by which he can help ?

echa o bile motle haholo mono- Jabavu bao mosebetsi oa bona e

moo ho hilleng ha bo hobe hakalo sebe ea kenang a nkile libetsa tse bohale. Ka Newclare le Orlando le bo Hoseng ha letsatsi la selemo se teng ho utloahala hore le teng Eastern le Western Township, echa, moemeli oa rona ka thomo, batho ba ile ba ittilela hantle le-

Baemeli ba rona ba lulang mo-Ho t'oha moo o ile a lehisa tseng oa Sophiatown ba re le moo Moroka, hare-hare 'me le teng a selemo se secha se itjeletsoe hantle

lits ebo tee reng ho kile ha barla hore moo ba leng teng ba itjeletse

# hae la Bishopo

Hoseng ha Sondaha batho ba ile ba kena ntlong ea Bishopo oa Jahanneshura, Ri Ros e ilaan Baran ba eresan kardio ea ntlo la udrao molamu oa Mobishopo b

seĥelisoang kerekeng hammoho le iaparo tsa hae tsa Bobishopo ha fumanoa li lahlehile. Bosiung ba Mandaha ha ntloaha-

la likulo hona haufi le lehae la Bi-

Batho bana eka ba ne ba hlile ba

# nterest at all times and to defend

and protect the country's good name and honour against attacks sigmph we shall build up a happy shope. Mobishope le mofumahali from within and without is mad beople in a prosperous country- ha ba utloa l'thunya ba tima ma-(5) The raising generally of the by the Acting Prime Min ster, a nation which will not only win bone ba ea karolong e name ea

"Let each one of us resolve that expoltation and incitement racial feelings are a crime toward he says. "Let us accept as a corner stone of our South African nation hood the free development of

"Our duty is to search our cracy."

"Let us do this by undertaking Prize for his work as United to the role of Negro Americans in it the beginning of the New Year Nations representative in Pales- world affairs. self-interest at all times.

"And let each one of us at all times be prepared to defend and protect South Africa's good name and honour against attacks from within and without,

"By following this line of con-fuet, by showing the same courage The Soviet Union in its reply to manifested by our people over a recent Notes from Britain, France period of nearly three centuries and law making right and justice and perseverence which have been and by making right and justic

# GO BABADI

Mongodi le bagatisi ba Bantu World, ba lakaletsa babadi ba bona selemo se sette se secha sa katleho le nala. Re tshepa gore ba-badi va t'u boela ba re tlatsa gape joalokaga ba entse mengoageng e fetileng.

### IZIFISELO KUBAFUNDI

UMhleli kanye nabasebenza kwi-Bantu World balisela abafundi baleliphepha unyaka Omusha onenhlanhla, isasasa, impilo ende kanye nezithelo ezinhle nenala. Lonyaka omusha songathi ungaletha Sukuzwana kumaAfrika jikelete ku-Aphele uchuku kanye nobuzwe bo-Skuchukutuzana namagqabu, (hassassassassassassassas)

## his neighbours to realise himself in the fullest way." enchecoscoposcoposcoposco)

ren, but also the respect of the

batla ho etsa kotsi ha Bishopo. NEGRO PAPER HAS ROLL Thirty-nine American organisations and individuals have been OF HONOUR

selected by the Chicago Defender, a national Negro newspaper, for its 1950 "Honour Roll of Demo-Korea; and Mrs. Edith Sampson, a hearts and according to our con- The individuals honoured include Negro member of the American victions, do what we regard as in Dr. Ralph Bunche, the American delegation to the United Nations the best interests of our country. Negro who won the Nobel Peace who "helped to bring recognition

# Round the Town



PLAIN OR CORKTIPPED IN 10's, 20's AND 50's

## Kgotleng la dinyeoe Polokoane Polao ya Kgosi boikemisetso ba go bolaya motho. O ne a sena dibetsa ebile ga a were submitted to the various

tsho o the hora Joel Mathala boka nna jouig ha tla lebisa taba

Ga go fihla ba tlatsang Mokwena, ea kileng a tshoara bokgosi, ba fihla sefateng moo pitjo e neng e tshoanela go nna teng, ba fumana batlatsi ba Joel ba dutse majoeng gona moo. Ben a bolella batlatsi ba Mo-

soa ke ba tlatsang Mokwena.

kwena gore ba tlose majoe. Ba-tlatsi ba Joel caba ba ea ema ba simolla go balega eaba ba leleki-

Tloyana a re ga aka a leleki-

that if the Communist drive con-

tinues, America, far from partici-

posed "peace conference," will in-

s.st that the General Assembly con-

against them.

Kimberley

(See also page 10)

Judge e ile ya bolela gore ketso tsa bao a ba fumaneng ba se na molato ke ketso tsa dinku tse tse sa kang tsa tseba gore na di etsa eng mme tsa latela moetapele wa tsona.

Ga a ne a negela bopaki ka la Bobedi, Erson Tloyana, e mong wa banna bu baqusuwa, a re ka la 13 October. Ben Matiala, e mong wa baqusuoa a na a bolella banna gore Komishinara wa ba Ba
mela letona go ya busa karolo ea setshaba ba balaya banna ba baqus usa din quelling Disturbantoes: Non-Europeans in Commissions of Inquiry: Direct Representation on Town Councils; Trading baka le thibelang gore le seke la bolauoa kaofeela ka go bolaya kgosi e kgethiloeng ke Sibnilegolo eo e leng Kgosi ya botihe nageng ce?"—SAPA

(Balang gore Isobet g ya kobedi). na gore Komishinara wa ba Ba- (Balang gane Isobet g va Lobedi), at this conference. At the time of



America is to demand drastic UN ACTION Chinese Communists if they continue their assault south of the doned, and the United Nations

A special meeting of the General
Assembly may be called within a
few days to decide on possible new
moves.

doned, and the binded Nations
forces withdrew from Uijongbu,
11 miles north of Seoul.
The United Nations forces also
abandoned Chunchon, 44 miles The United States delegate in formed Sir Benegal Rau, of India, that if the Communist drive control of their defence line across the peninsula.

### pating in the cease fire or the pro- Russia has Atomic bomb

demns the Chinese push and takes Mr. Gordon Dean, the chairman steps to counter it. Sir Benegal of the Atomic Energy Commission said in Washington: "Russia does

to declare formally that the Chinese Communists are 'aggressors," and authorise action New Church Meanwhile the whole United building for fallen back under North Korean Klipspruit

and Chinese attack.

The defence position on the Imjin River, about 30 miles north church building, the Anglican residents of Klipspruit township, White City, Jabavu, have now in the centre of the townshipcricket scores

started in the new year.





Sergeant-Major



more to join in this service.

been provided with a big building Dube (St. John Ambulance Bri- three Western Powers was also gade) of Western Native Town- identical, and broadcast the full The new church has come as a ship, Johannesburg, who is one of text. KIMBERLEY Tuesday.— The following were the close of play scores in the Bantu cricket tournament played at Kimberley on Church at Moroka West Services of the Describer 21. LEDLULA ELALONYAKA OMUSHA

### Western Province, 68 and 106 (Yengo 38, C. Nishona 28, Langa 2 for 28, Roro 3 for 13). Transvaal. LIDUME 114 and 68 for 5. Transvaal won

and 132 for 2 (Mgijima 31). N.E. yaye kulimale khona abantu abamili ngoba aseyabona ukuthi ushumayeze abantwana ngalokhu. kuthi yasiza kakhula, Abaningi
Transvasi, 142 for 7 declared
(Maqalekane 64, Mpiliso 64, R. limala kodwa akufani nosuku nacala ubuwula nje lobo, Lesi
ulusha, Amantombazane afake Sulupha 41). N.E. Transvaal won lukaKhisimuzi uqobo lwalo- Ka- senzo sikhombisa ukuthi ngempe- amabhulukwe kuthi abafana ba- ngoba ukwethuka sekwedlule. E- ntike nokho uma sekubhekwa la imfundo iyanda ngendlela yayo- bhince izidwaba bazihuqe ebu- zibhedlela kabazange babebaningi

ngisho uKhisimuzi yena uqobo Yini ukubulalana kwabantu bo- sweni sengathi izinhlanya-

Njengoba kwakunjalo nango ky five wickets. Free State, 62 and 385 (Mothebsoane 170, Bendile 90).

E. Province 242 (Tseu 52, Mokonyane 40).

Griqualand West 87 (Rune 20, Sokopo 3 for 10, Sulupha 3 for 28)

Vaye kulimale khora abantu abant

Sunday, December 31:-

AN B2

# LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAA

Axee, Batseta, septlang Le Bitse

bali bao ke neng ke ba rekisetsa

Rona bashi ba mona re mefuta

se ne se rátile ho bala litaba tsa

e batlang. Ka ho ngola tjena ha

ke meme maikutlo a babali ho

Phafa O Bua Ka:

fifaditsoe ke lona lefifi leo.

tsa bohlanya, tse bakang gore ba-

dichaba ba ts'ege sechaba sa Ma-

tho; ga a hlonephe batsoadi ba ga-

ge, 'me seo a leng sona, ke phoofo-

o ea 'nete-eona ntja ka sebele.

Very Bad . . .

STOMACH

ACHE

Just a dose of Chamberlain's Colic

goes . . . this wonderful medicine works quickly and gently. Buy a Bottle to-day and keep it handy.

Very Good . . .

CHAMBERLAIN'S

COLIC AND DIARRHOEA

MO-AFRIKA: SEBOPEHO SE

Morena Seretse empa ba hlotsoe

ea ba ba bololetseng motse ka kere ngoana eo le ka seboko o se tshameko ea tenese, Ele ba koo a ipitsa Motsoeneng. U utloisis-Bloemfontein.

Railway L.T.C. Bloemfontein, Itireleng L.T.C. Jagers. Tsa kopana lebaleng ga sha logong ga sala mblora. Ba ntse ba goa bare "all runa meroon cap'. Ha e sa le re tshameka motshameko o monte.

Itireleng Jagers a betsa Railway Blaemfontein ka 137-115. E le ba football ba ne ba teng ha Bloemfontein. Ba ba chosa basimane ba mono gae ba texite sentle.

Motshezare ke ga ba gopotse go ea gae ba Mangaung ba chosa ba mo gae. Ditshamiki tsa tenese k ba Jagersfontein Itireleng L.T.C Capt. J. D. Motaung, Moses Ross Wiestele, J. Beans Morapedi Ladies: Misses V. D. Reid, V. M Motaung le Dorothy M. Motshabi Ba koo Mangaung: Capt. Z. Mo lema. Dichabe ba le ba bedi-Malriti Mrs. Mokhele le Miss A Paggie Selebe. J. D. Motaung.

BLOEMFONTEIN-Ke bile makhotleng a mangata, a metuta-futa. Makhotleng le lipiteong tsa banna ba MaAfrika, ba sa rutoang; ke bile teng. Hape ke bile makhotleng a lipapali (sa mahobelo le tsa "Litutubolo," a likhoebo a lifeisi sa malaeta, esita le a "litoko-

Empa le ha ho le Joalo, ha ke ea so ho utloe lerata le ts'oanang le leo ke le utloileng ho Banna le basali ba ba rumuoa (Transvaal delegates) mona Mangaung, ha hone ho ts'oere taba ea ho tseka setulo sa Bopresitanta ba lekala la "Transvaal"; la A.N.C.

Oho! le ke le ithute "betere," "MaAfrika" hie! Le ila re ts'ehisa lihole tsa mafats'e a mang, makhotla le lipitso li ea hlonepheha, 'me li'a hlonephuoa. Lipitso le makhotla ke lintho tsa marena, le matona, ke 'ntho tsa likhabane, ke 'ntho nyoanetseng Banna ba likele-

lle li hloekileng. Hape Pitso, kapa lekhotla ke ntho e gapiloeng ke Molimo ka sebele sa oona. Ka hoo he, kere, oho! MaAfrika hlonephang lipitso, makhotla 'moho le balulalitulo ba lona kea le rapela.-S. S. Sebitloane.

MANTSOE A KALINGOANG: Ako ntumelle nke kere qhoa, qhoa a se makae ka hore mantsoe a c re a kalingoang lipuong tse ling. a ts'oana le ngoana eo ke itholletseng eena; ho eketsa bana baka Eena. ka eena. Joale ha ke na ho rata. ha nka utloa motho are ho ngoana

tiena mobali ngoana ueso.

Ke, buoa joalo hobane maoba mona; maobanyana, motho e kola" le lio "Subatha" ha se mantsoe a Basotho, Bacwana le Mapedi. (Ha, a na phoso niate

Uena mobali ngoaneso ke e tholoa hore u lumellano le nna ha kere puo ea morafe o mong utsoa mantsoe a puo ea o mons oalo ka maebana a ruuoang.

Maobane ke itse ke hloelisa ka 'hokong' ea puo ea "Afrikaans ka fumana puo eo e se e utsoits "hai kona", "chaisa", "chaile", a mang a mangata. Ke qetella k nore ha u rata hore maebana a nao a seke a utsoa a mang, u notlelle ka hokong a seke be allaneng, lithabeng liphuleng le lifateng. S. S. Sebitioane.

ea lefu la monna ea bitsoang Ntha Joseph Thobeha, molumeli oa kereke ea Methodist, seketeng ea Hellbron. Thuto ea tsamaisoa ke Moevangedi T. P. Rutse ka mantsoe a fumanoang ho Numere

A bua mohlanka oa Modimo ka mokhoa o makatsang; batho ba le 132. Koleke ea etsa pondo tse pedi le leshome le metso e mehlano la lisheleng le peni tse

O siile mohlolohali Maria Thobeha, bara ba bane le barali ba i bararo. Ha a se a tla tsamaea mofu o ile a bua mantsoe ana: Mareka ngoana oaka, tlama thoto re tsamaee.

-I. T. Mohlamme

PHILIPPOLIS: Motsana ona oa rona o monyenyane haholo, empa o na le lintho tse khahlehang, tse thabisang.

Ka la 9 Ts'itoe ho ne ho bokantsoe bana kerekeng ea D.R.C. ho ba khothalletsa mosebetsi oa Sekole sa Sontaha.

Ho ne ho entsoe sefate sa Tsoao (Kersfeesboom) 'me se khabisitsoe ka makhethe a matle ho khahlisa mahlo. Ho bile ho le ntho tse thunyang dum! dum! dum! hoo bana ba ileng ba ema

litulong ke ho ts'oha! Moruti W. M. D. van Zyl khothatsa bana ka hore Tsoalo (Kersfeedag) ha se letsatsi la ho loana kapa ho e sa bobe en pa ke tsatsi la tlhaho ea Morena Oa Marena eo lefatse le llang ka

-Mogamaki oa Malulo, o xodile.

MEMEL: Re ne re tlele papa- bana ba ba timelang. Tsenang Ned Gerf Sending Skool, ka 10 matla mo dithisbanong. mong o batille a mpoleea ha December. Mosebetsi o no o tsoekere ke mo hlalosetsa hore "So. roe ke Mr. B. Willemse a bala ho Mat. 3:1-6.

> lipina tse monate le lidrile tse le puo e lokeloang ho sebelisoa na dintoa. ntie. Babats'oeu le babatso ba koranteng enas Ba bang bare ho ba leboha mosebetse oa tichere ngoloe Sesotho feela hobane ko-

Ba bafa lintho tse ngata tse bang bona bare Sepeli, Setswanz, zulu, Xhosa le tse ling. Che 'na Kereke ea rona ea Memele e ne e se na likolo. Empa ka jena e na le le likolo tse peli tse hlahileng matleng a W. Makau. Ke likelo tše leng tlasa 'Muso.

Ke tichere ca pele e binelang cona ha ke eso utloc le ca mons babasoeu mona Memel. Ke mobabasoeu mona Memel. Ke mo-shemane ea sebete ea hlompang ba e thabela hobane e na le puo Hobane o ba etsetsa lipapali tse

ba thabisang. Joale rona ba Memel re re Molimo o re thuse likolo tsa rona litsoele pele.

—J. Mokhachane Ga re na gona go hlagisa se-

tshwantsho sa gago.- Morulaganyi, B. W.

nelego mo matjatjing a kgwedi ya December 1950. Re netjwe ke pula e nchi kadi 21-12-50 ka nako ya 4.30 p.m | Setswana. Xhosa. Afrikaans, Se | mosasa o mogolo mo Pietersburg, Aoo ra bona mehlólo ruri. Se nthulane sa vona o be o kare no-

Gape ya fetja dikgogwana ka senthulane sa yona.

-Da Teng

pula, e e lebana go le pula e e ho lisebelisa.

MIDDELBURG: Ka di 17 Dibasela (December), go be go le monational, ke hore ha e qolle sentiala, mogatse mohu, a kenelwa ke chaba se sejig ke ea sechaba sohle. Morena Joel Matla. a-Masemola. Monyanya woo e be le wa go amogela bana ba bafsi phuthegong.

E be e le bana ba 24, mo go hobane li ne li ngoliloe ka puo es ona go be go 1 le bakolobetswa ba sa e tsebeng, che ha ke lumellaba 4. Modiro woo ka ge e be e le ne le mantsoe ao hobane likoranta wo mogolo o dirilwe ke baruti ba li ngata haeba taba e ngotsoe ka babedi e le Moruti A. D. Mamogo- puo eo ke sa e utloeng ke batla bo le Moruti M M. Mminele wa koranta e tla nepana le puo eo ke

Ka morago ge bana ba amogetswe, Moruti Mminele a laya bana bao ka lents'u le le hwets'wago mo xo Luk 11. 8, ke fe le rexo "Ba lehlogonolo ke ba ba kwago lents'u la Modimo gomme ba le boloka.

Byaloka motswadi a laya bana Ho feta moo bana ba thabisoa ba gagwe, Moruti Mminele la ka seo ba se ratang haholo e yena o ile a ba laya kudu ka mo

JAGGERSFANTEIN: Ka la di mehla, u se a spara joalo ka bana tsana ona ka lentsoe la Morena. Woo. Batho ba bana de maikutlo ke bua ke tseba hore roma mono motor sar control ar control architecture. Selalelo se Sekgethiya e be e le maikutlo ke bua ke tseba hore roman control ar control architecture. Selalelo se Sekgethiya e be e le maikutlo ke bua ke tseba hore roman control architecture. Selalelo se se e le control architecture archit phehisana.-P. G. Mothupi,

> ling ea sekolo sa rona sa Cornelia lefsifsi, xomme Jesu Mong A le fe fafatsa. Re itumetse Bechuana kwena sebakeng sa gagwe. Methodist Church conference le -J. S. Mminele convention e ne e kopane Evaton Mokgena a tsenya batho moea gore WORCESTER: Ke se ke balile Jeffrou le barumuoa ba ne ba le a tlhokomele gore Joel ga a dira Batho ba neng ba le teng e ne maikutlo a mangata a ngotsoeng teng ba tsile sentle ka ntlha co- sepe se ka mo kobang mo motjeng e le boo. Bana ba sekolo ba bina ke babali ba koranta ena mabapi tihe. Phuthego e ne e le ntle e se Ka gone Mokwena a gana ho sebe-

Ev. A. Mokone Motikone; Klerks- gana go fitlha a ba a tloswa ka ea rona. Ka mantag ba na ba ranta ke ea Basotho. Ba bang bare dorp; Piet Leroole; Prist choa koa molao oa Kgotla. A tloga mo teng binela ba basoeu doropong ea sejahlapi hobane bongata ba sechaba bo tsea puo eo. Athe ba Ottosdal; Moruti S. R. Madia, Vil-Joel a bolaiwa ka morago go gore tshe kafa Rosendal. O na a le

ke mohau ha ele mona maikutlo a Moruti Motekang o ea Kroonka a tla fapana le a ba bangata, stad, P. J. Kubedi P.E. Odendaals-'na ke bile morekisi le mobali e rust. P. K. Madukanele o rengoe moholo oa koranta nako e telele Venterspost Morena a tshegahatse rotje gabedi. Ba latelago Mokwena ho fihlela lena le holimo, hara ba- Africa.

PIETERSBURG: Banna ba tshe Pietersburg ka la Boraro la veke kgathatso e kgolo mo ga Matlala, le Musi. Ekete ba ka re tlogelela e fapaneng ka leleme empa leha e hetilego, ba ile ba ra gore bone Mokwena e ne e le Mohumagadi pula. ho le joalo re phehelletse bohle ga ba na molato polaong ea More- mo teng, a "na go re go kobjwe ho tseba puo tsera tse peli English na Joel Matlala. Morena Joel Joel mo motjeng. Joel eene o ne a le Afrikaans hobane k atsona re Matlala ana a bolaiwa ke banna mamela 'Musc ga Mokwena a ne

puo tsa rona che babali le utloisise tlapa gore a be a swe. Banna ba hise, ha ke re ka ho rialo re lahle gothiwa ke ba bolelago gore Mothomega e se raba ra nelwa ke tsona re tlamehile ho li khomarela rena oa bone ke Mogumahadi Mokwena mogatse mohu Morena Se-Koranteng ena ea Bantu World gvari Matlala eo sulego mengoaho batleha puo tseo e salong e ntse geng e mentshi e fedilego,

e ngoloa ka tsona e leng English, Major D. G. Hartman, Mokopeli le Zulu hore bohle refumane o rile morwa oa Morena Segvari makumane hobane ha se bohle ba Matlala o na le monyane ge rratsebang puo tseo tsoble emong o gwe a swa, rangoanagwe, elego tseba tse peli emong e le ngoe mofu Morena Joel Matlala a joalo joalo. Koranta tsa bo Naledi maisa litaba tja Borena Ga Matlaya Batswana, Illanga, Imvo li lo la a tshwaretshe ngwana wa mokile ka puo e ngotsoeng ho tsona golowe ka go ya ka melawo ea Seempa ena ea Bantu World ke sotho Mohumahadi Mokwena Ma-Ba bang ba tangoli bare sechaba

Ngwageng wa 1946, Ben Matlala, morwa o mongwe oa Mohu. eo a le eena a tshekisiwang ka polao, o kile a tsekisa Rangwanagwe Borena. A bolela gore Magwe ke mosadi oa mathomo oa Rragwe empa banna ba bagolo ba mo supetsa gore Mmagwe ga a nyalelwa Borena, le gore ke mosadi oa boshome oa Morena Matiala boreneng.

setje a ipegile mo setulong sa Bo Go.a. Harrisburg, o tle o rena. Joel Matlala a tshwanela ho le be Motlosane, Gauteng,

BLOEMHOF: Pula e kile ea lesa setulo gomme ha kgethwa Mo saale us jalo jalo. Dikolek Joel a nna mo motsjeng, mme haufinyane tjena. Baruti le bo- a kobjwe. Ba Muso ba mo ra gore

disa le 'Muso. Ka gone a bolellwa Bana ke ba kokotetseng: Baruti gore a tloge mo motjeng, empa a malatsi a mararo a hete Mokwena dinyaga di ka fitiha fa lekgolong. a kobilwe.

> Major Hartman a bolela gore morafe oa ga Matlala o ne o ikaba le ntsi go phala ba latelago

Mr. P. C. Tweedy Komishenare oa Pietersburg a paka gore ga a l etjeng Lekgotleng le Tjamayang thoma mosebetsi wa gagwe ngwae neng le ptshi mo motseng oa geng wa 1949, o hitlhetse gore fumana lijo, mesebtsi, ho ipuella bakeng sa tokollo athe ka puo tsa rona batho ba batso ha li re atlea ganetsa ho sebelisana le 'Muso Ka morago Mokwena a kobjwa

Morena enwa Tweedy, o ra gore a ikemisa go ea go buisana le ba boloka morena David Masite ga Matlala ka labohlano la di 13 Gasebone ea suleng ka di 16 tsa October, ka go begwa ga Joel mo December a bolokwa ka di 17 ke Boreneng, eare ga fitlha mo mo- moruti Solomon Robinson wa tseng a hitlhela gore Joel o setse Luthere. Batho ba ba neng ba le a bolailwe le gore batho ba botlhe teng ke 1,060. ba setse ba le sio.

O re ga se ka mehla batho ba bantsho ba eeng ba tle mo kho- fela. tleng ba tshwere lilo tsa go lwana ga Komishenare a bilitse pitso Komishenare o ra gore o hitlhetse litulo le litafole mo moriting oa litihare li thubiloe. A ba a bona setopo sa ga Joel. Go ne go ena le letlapa le letonne mo golimo ga tlhogo ea gagwe. Komishenara Tweedy a ba a supetsa Lekhotla banna ba nego ba eletsana le Mokwena.-SAPA.

LEEUWDOORNSSTAD: Ke a bona le nntse le re Maratahelele o sule, che, ga a a swa o sa phela. Fela, ruti Motse Bloemfontein, Moruti ontse a hauile tlhogo ya gagwe le Mrs Wesinyane, Wepener, Moplaat." Legale ka motswana e sa ruti Mochubi Pimville, le ba bae a bolela a re: Barati ba motho ba kana ka batlhoi ba ba gagwe. o ne a re o sa lefa ditabanyana tsena ka bokhutsane.

Tsa motsenyana wa Harrisburg Leuba le legolo, lefa gole jalo diruiwa di sa itshwareletse. Maloka ka la di 17-12-50 go no go bulwa kago ya sekolong teng. Ao! e le tiro e ntle, e e Monate. Che bana Maleme mora oa Moruti Maleme

Transvaal, setulo mme a tswelela Joale re thaba ho bolela hore sitoa ho bona kganya e matia ea tsoelopele, hiapollogo le tse amelao ea kgale e ne e lokile gomena ntho tseo tse pedi.

Sebui se seng sa hlagisa gore pele ka botswerere jo, bo maka tsang ka tiro e dibui e ne le bane nguana ga a sentse kapa a Messrs D. Motuba tihogo ya sekole e bile Khakhauoant ho fihlela 8.

Albenta-Marata-Helela.

MAR EETSANE: Ka December go tlhokafetsa ngawana wa ga Mr. le Mr Modification E ne e le ngw din oge di le 7. O thokar kgetholic, ya mo ntsha m

Erile ka 15 December Mosadimogolo o na a lwetse ka lobaka lo lo leela, a ile mo ga morwadie yo mmotlana kwa ga My. Fane Phetoe. Tiro ya phitlho ne e tshegeditswe ke Mr. le Mrs Mutluane le ba ga Phage le ditlogolana tsotlhe. Kgaitsedie Rapodi le Simon Tsatsi ba le gone. Tirelo ya phitlho ya tsamaiswa ke Stewart Rampa wa Kaalpan, a thusiwa ke Mr. Abram Ramothibe

Ka la 17 December go no go tsile Barwa Wesele mono ba tswa kafa Lotlhakane. Tiro ya tshegofala ka go ineetsa batho ba le 16. A. Monyatsi

TAMPOSSTAD: Mono re ne re

Re utiwa botihoko thata gonne o siile mosadi le bana ba le nosi

- Samuel M. Mantihasi

EDINVILLE: 'Ma-rona Mrs F. Morake mofumahali oa mofu Evangelist Phillip Morake, o romella liteboho tsa hae, ho bohle mets'oalle e neng e lla le ena, lefung la mofu oa hae. Le ho ba ileng ba romella li-Telegram, e leng ba la-

Moruti Mosai Thaba-Nchu, Moruti Selepe, Vereeniging, Moruti Litheko, Bloemfontein, Mr and Mrs Setlogelo, Thaba-Nchu, Mo-

Mrs F. Morake o lakaletsa bohle mahlohonolo, le hore Ma-Afrika e ka a ka tisetsa ho utloelana bohloko.

Joale re soaba ho bolela hore re se re boetse re le masoabing. Re lahlehetsoe ke emong oa mesu-



Mother spreads my bread with STORK to make me grow BIG and STRONG



ha nka utloa motho are ho ngoana
eo: "Ha u mora oa Sebitloane n
ngoana u sele ua lichaba toa ngoana u sele ua lichaba toa ngoana eo ke' se ke mo bitsa ka
ngoana eo ke' se e Methodist ba
ngoa

Mo-Afrika ke motho ea ratileng that go lelekisana le ntho tse se mogolo, o n'a otloa. Kajeno, ga nang mosebetsi; oona mafeela-fe-tane ka nete. Lefifi le lets'o le mobali toose, ke leka go mo kenya mobali toose, khurumeditse Mo-Afrika ka bo- thela diagenteng go etsa ntho ena ts'o ba lona, 'me kelello ea gage e ncha ("nyufishini"), eo re ugangata-ngata re fumana gore e tloang ka kgeleke tsa Sejahlapi gore ke "sue." Ga Mo-Afrika a sa etse ketso

Ke gore juale ke tla ipona ke eme pel'a mastrata, ke le nyeoeng. ke bile ke ahloloa ka ketso eo e Afrika, ke elea Mo-Afrika ka thi- molemo. Leruonyana leo laka lea pa ea gage, o hlaba batho ka So-ndaga, ka Kresemese le Nibijara Go

Go seng jualo, uena motsoadi u jualo-jualo. Ke gore eena ga a hlonephe Modimo; ga a hlonephe sa Empa ka ketso eo, Mo-Afrika molao oa Oona; ga a hlonephe baea ts'oarisang e mong ka tsela e kang ens, o bolaea sechaba; che obile oa ipolaea eena ka bo eena.

Re ke ke ra lokeloa ke letho ga re tla akgela diheleng melao, mekgoa le meetlo e metle ea tlhago ea rona, 'me re latele "nyufishini" ea ca sejoalo-joale. Na ga re ithute keng ka Ma-India, Machaena le Majuda? Merafe ena e sa ntsane e ts'egeditse melao ea Mahomede. Confucius le Ali kapa Ala; 'me merafe ena e blogonolofaditsoe ke badimo ba eona ka lona lebaka

Re bona merafe ena e tsoelapele ka lona lebaka leo. Juale ge Mo-Afrika cena ga a na boemo bo hloekileng gobane ba gage badimo ba mo furalletse gobane o ba lahlile; o ile a kgahloa ke seo e seng sa gage. Ke eona ntho eo re se nang tsoelopele.

Na u ke u ba utloe ga ba bina Ieela tsa bona tsa sechaba? "Mayitnye, Mayibuye iAfrika," ba riatso. Empa ke puo ea molomo feels gobane ketso tsa bona di re: "Masa heso, O fedise dintoa le ma-

tshwenyego.' Uena, mobadi, gaeba ga u lemo-ge, u tla kgoloa gore batho bao ba tiisitse, ehile ba etsa thapelo go Modimo ka pelo tse tiisitseng kopong eo. Athe ga u ka ba sala moao ketsong tsa bona, u tla fumana ore seo ba neng ba se rapella ke Morena bolaea sechaba sa heso me o atise mahlomola le maoenyego magareng a rona!"

Oee! banna, motho enoa, Mo-Afrika, ke sebopego se se maka-Che, nguan'a ntate, a re di tlo-

gele moo kajeno. Oa lona motsoalle, eseng monyefodi, empa moele tsi le mosupatsela oa 'nete ea l nauhelang, ea le ratarg ka sebe



THIS IS THE WHILE-U-WAIT CAMERA

EASY TO OPERATE --- SIMPLE TO LEARN

yife, mayife Afrika." Gape, ba tie bare: "Morena boloka sechaba In five minutes you take the photo and wash and print it inside the camera, and hand to your customers WHILE HE WAITS.

You can earn £2 to £3 per day with one of these cameras, and what is more, you are your own master. Read what Mr. K. G. Moss, Paarl, Cape Province, writes :-

I HAVE HAD THE CAMERA (WHILE-U-WAIT) FOR ONLY A SHORT TIME AND I AM EARNING £6 AND £7 A DAY WITH IT. THE OTHER DAY I MADE £12. 7. 0. FOR ONLY THE ONE

You can be your own master and earn good money if you own one of these cameras. NO PREVIOUS EXPERIENCE IS NECESSARY. Write for particular to:-

THE PRACTICAL HOME INSTRUCTORS, 267 MAIN STREET,

P.O. BOX 3067 \_\_\_\_\_ JOHANNESBURG,



KHALE LI SHEBERE E LE TSE NCHA HAPE!

U tla fumana hore ho fetola 'mala ka pele leha e le metsing a batang ho etsahala hantle ha u sebelisa lidae tsa DY-O-LA. Metsoalle ea hao kaofeela e tla rata ho tseba hore na u ts'oara liaparo tsa hao joang hore li shebehe e le tse ncha ka mehla. Ebile ke bona le chelete eo u tla e boloka! Mebala e mengata eo o ka khethang ho eona.

Boloka ka LI-DAE TSA "DAE E NTLE EO





3 ft. 6" wide and 3 ft. 3" high, fitted with 3 large and 2 small drawers 1000000000000000000000000000 Write for our big FREE catalogue (BW) and particulars of our commis sion scheme to P.O Box 2553. Cape teachers.

ASK FOR DETAILS OF OUR MAIL ORDER AFRICAN BURSARY.

Mail Order FURNITURE MANUFACTURERS





YOUR SHOES

Look smart and will last a long time if they have

SOLES AND HEELS



MORE AND QUICKER SHAVES WITH 'PAL' BLADES

because they're sharpened like a barber's razor DO AS MILLIONS DO TO-DAY



Buy ONLY

MODERN RAZOR BLADE At any storekeeper

# North East West South From Town and Country

LEYDSDORP: 1st Class Sereant J. Ntimane was leader of 6 Constables, and 8 Rangers, at Matlala's Location on November 3 to November 25, 1950, assisted by 2nd class Sergeant J. Serite and 2nd class Sergeant P. Molondobozi.

When the Bakoni tribe of Matlala's Location refused to are being taken to do this. allow the Agricultural officer Mr.

Leydsdorp, Tzaneen, Duivelsklo f burg had no good chance to stop Association. the disorder in carrying out their

CARDOVILLE: The St. Andrew's school here staged a successful concert on December 9. 1950. Mr. P. E. D. Malebye who has been on the staff of the St. Andrews school for some time is the Teachers Primary Higher on holiday until January 15 in the Course at Diocesan Training new year.

Rain fell recently and farmers Rain ien recently are now busy planting.

—S. S. Susy

JAGERSFONTEIN: Now that chools are closed students are ack home. Among them are Misses A. M. Rampou Benzonvale Cape; M. Mosenthal, Messrs. G. Macala, R. Khuahla and Kwababa all from Thaba Nchu Inst, Misses K. Johnson and M. Ryniford from Bloemfontein.

Miss M. Macala who returned recently from hospital after an operation is progressing favourably towards recovery Mrs. R. I. D. Mosenthal has also been adprincipal Mr. P. A. Mampie -Joseph D. Motaung

SPRINGS MINES: A farewell concert was held at Springs Mines School children who are going to Lourenco Marques for a short visit during the school holidays. They were under Mr. Makhohlisa

Springs Mines C. C. "A" Diviby East Dagga Cricket Club.

ELISABETHVILLE: Mr. Lupa- is a teacher by profession. sha, a well-known Evillian who worked as an office messenger for N.A.D. Zeerust, has been transfer-United Agencies (Lever Bros. red on promotion to 1st Class Se P.O. Box 2553 — CAPE TOWN group) for over 30 years was geant to the Hammanskraal N.A.D. bitten by a snake on November 25. 1950 and died the same day. He was buried on Sunday Nov. 26. The snake was also killed.

> Mr Lupasha was granted pension in 1949 and was staying at his wife's home in Bulamba about 20 miles from Elisabethville.

year-old step-daughter on Satur- tary for Native Affairs to build day November 25 by suffocating church buildings in Temba Vilher and buried her into the mud near the Kafubu stream.

Following investigations made by the Police the murderer was Mission Church in South Africa. arrested.

The Elisabethville English Methodist Church, has established speaking Africans are preparing an I.O.T.T. branch in Temba. to form up a debating society association aims at providing of Lady Selborne and Mr. J. Marecreational facilities for mem- hlangu of Belfast. bers by holding Debating The association also aims at

fighting the spirit of tribalism, which is the African's greatest enemy of progress, and to promote the spirit of co-opera-

The association, according to

Potgieter, to carry on the yearly held on November 4, 1950, Mr. Esa census. The Dip Inspector was Mulemena was elected President; held on November 4, 1950, Mr. Esa also stopped from counting the Mr. Patrick Mughandila Vice-President; Mr. Mwenya P. Muko-The N.A.D. Constables from ba Secretary and Mr. Wilfred Mayuni Vice-Secretary. A position Grootspelonken, Louis Trichardt, for a treasurer is still unfilled Bochem, P. P. Rust and Pieters- pending official recognition of the

> The Association has started well -S. G. Maruti. with a record membership of more than 40, and it is hoped that rapid progress will be made.

-Correspondent

UITKYK: We are lonely these days because the Boitshoko Insti- tudi; Messrs. E. J. Maesela, P. Materminating his services on a tution and the Uitkyk Primary leka, M. Matsobane, D. M. Maesela Study Leave. He intends doing School teachers and pupils are all

Mr. J. Grootboom of Orlando paid a flying visit to Boitshoko on

the closing day.
The Rev. S. H. Paul and Mr M. A. Sechele visited Kaffirskraal. church matters. They met there in the Zeerust district.

When the rest of the country enjoyed recent rains, Uitkyk also got some good showers which were most welcome to the farm-

The Rev. Theo. Mareka, Presiding Elder of the A.M.E. Church, Sophiatown, Johannesburg passed through Uitkyk on his way to the far Western Transvaal.

The Rev. C. D. Nthoba of mitted to hospital. She is reported Kunana passed here on his way to to be improving. On December Evator where he is now stationed 9 the Local B. U. School had a as a minister of the A. M. E is a minister of the A.M.E farewell concert in honour of the Church and the Superintendent of Wilberforce Institute.

HAMMANSKRAAL: Mr. G. G. Compound Hall on December 9 Copiso, N.A.D. Demonstrator at 1950 for the Salvation Army Tregenna Poultry Farm, has been urgently called home at Engcobo through the illness of his father.

The marriage took place on Dingaan's Day 1950 between Dawson and Mr. Moleko both Principal Mrwebi, formerly of Kimberley and Bertha Makhobotloane of Temba Village. Mr. Mrwebi, is one of sion played a draw against the progressive young men here Modder East C. C. The Springs who completed his C.O.T.T. train-Mines "B" Division were beaten ing under the N.A.D. two years ago and is at present engaged on -By S. Sambo building operations in Winterveld Mrs. Mrwebi (nee Makhobotloane)

Nurse May Moagi of Atteridge ville, has been appointed District

Nurse at the Makapanstad Clinic. Mr. and Mrs M. Selaolwe and family of the Itireleng Blind Institute have gone home in the Cape Province to spend their annual

The following denominations A Kasai woman killed her 12 have been authorised by the Secrelage:-A.M.E. Church, Dutch Reformed Church, Church of the Province of South Africa (Church of England) and Apostolic Faith Rev. B. Mtetwa of the Bantu

The engagement is announced which they intend naming between Mabel Maria, second Elisabethville African Debating eldest daughter of Mr. T. Mabaso and Cultural Association". The and the late Mrs. T. H. S. Mabaso

Chief J. Mahlangu of Witlaagte. Societies on week-ends, intro- Rust der Winter, who was susduce such games as tennis, table pended from chieftainship for five tennis and all sorts of indoor years will shortly be re-instated to games; staging concerts, etc. his position in the New Year.

The association also aims at —Makhandakhanda

### Who's Who In The News This Week

L. M. J. Ngoasheng both teachers me at Western Native Township. in Johannesburg were recent visitors of Mr. and Mrs. Jacobs M. Ngoasheng of Bantule Loc. Pretoria; Mr. and Mrs. Paul N. Ngoasheng of Riverside and Mr. and Mrs. J. P. Malape of Vlakfontein Location, Pretoria. They would like to convey their thanks to their hosts.

Mr. C. L. Matime of Springs wishes to thank the following relatives for the kindness which they showed him during his Matriculation examination at the Bantu High School: Mr. P. M.

### MONKO OA HLAPI

Ho tlosa monko oa hlapi paneng tsela metsi a batang a tlale ts'ele le asene, o belise. Ho phola ke nts'ihloane ea

### TEE EA AMBROSIA

tummeng ka ho boloka le ho

Messsrs. P. P. Maphoto and | Thulare: Mr. and Mrs. L. Mati-

Two twin sisters who are relatives of Mr. and Mrs. Margerette Max Matsobane of Alberton Location, the students of the Bantu United High School of Kroonstad O.F.S. whose principal is Mr. R. Cingo, are spending their Xmas holidays on the Rand antil the opening of the Institut on January 31, 1951. The twins aged eighteen are Mr. Matsobane's sisters-in-law and are both in the Matric class.

Mr and Mrs D. Monageng of Roodepoort Location celebrated their first wedding anniversary recently. Guests came from various parts of the Reef and among them were Mr and Mrs Ramuki; Mr and Mrs P. F. S. Berg; Messrs P D. Mgaobi; Puxley S. Mokhudi, G. S. Molefe, D Monageng, M. Haiyam, J. Tsaka Matlala, E. Namang E. Maleka, R. A. Moatshe, E. Mogorosi, S. Malisa, M. Phiri, S. Sekgatle, J. Noako S. Mohlakoa, S. Molokoane; Mes-dames L. T. Mofaka and M. Adams, Mr G. S. Molefe was master of ceremonies.

Mr. Hosea Mashao a student at the Bothsabelo Institution was in Pretoria. He left for Durban after Christmas.

To complete our school news, Belgian Congo Laws has first to the public is again reminded that be officially registered and steps the late Chief P. Mphahlele, on the eve of his death, gave new names At the first meeting which was to his Primary and Secondary School which are now known as Mmutle Primary and Ngwana-Mohube Secondary, respectively. Our Matsobane Hostel for boys as had a happy lot of boys this year. There are still a few vacan-

> On Tuesday, December 26, a lorry load of friends and relatives of the late Silas Mphahlele went to Makweng in Zebediela for the unveiling ceremony of his tombstone which has been bought by his surviving wife, Nurse E

Mphahlele. Home on leave are: Nurses M Matsobane, R. Matsobane, C. Pha-

New Tribal School

December 22 will remain a redetter day in the annals of the Mathabathe Location. From the neighbouring Reserves and from every part of the Mathabathe Reserve came thousands to celebrate the dedication ceremony of the Ventersdorp district, recently on Tribal School which cost £1,600 and National Road Safety Organisawhose builder was Mr. Manasseh Chief Mangope of the Bahurutshe L. Mathabathe To collect money for the erection of this school, each man paid £6 and each woman £2.

Mr. Lekgau Mathabathe, now on these 29 per cent were children the staff of Orlando High School. presided. Among the speakers were: Mr. Tweedie, Native Commissioner, Messrs. N. M. Molaba (counciller), I. D. Kgokolo, and M Mathabathe; Revs. J. Tabane and I. Mahlabegwene and Chide.

and two sheep.

K. Matlala, H. Latakgomo, H. January 16. Mphahlele, P. Mphahlele, and R. J. The Direct Mogoba and Nurse Matlala.

the school hall in the evening.

-"Mokgaga"

BRADSON BENCH DRILLING

MACHINES Automatic feed.

enclosed goves with a inch chack

GOOD LINE" STILLSON PAT-

TERN WRENCHES 14 in., 8 11.

18 im., 12 3, 24 im., 18/16, 36 in.,

THERMIDOR BLOW LAMPS

GOODLINE" PITSAWS

7 point

HUDSON ACME POLICE

WHISTLES

NAME

Henwoods Johannesburg for the best

TOOLS

517. 12, 6,

28/8.

### Miss M. Soga Addresses Women At Mafeking

Tension and bitterness were mounting in South Africa, said Miss M Soga in the presidential address to the National Congress of African Women in Mafeking Irst Friday week.

The strugge was primarily between white and black. There was no victory where force was used said Miss Soga. It was wrong to impose one's will on others. Boycotting, too, was a failure.

"We can do all to influence local authorities without force." she said. "Let us do our best to change wrong impressions and previous prejudices which people have against us."

### Mr Godlo To Serve On Advisory Board

Mr. R. H. Godlo of East London has been appointed a member of the Union Advisory Board on Native Education for the year ending November 30, 1951, by Mr. Viljoen, Minister of Education Arts and Science, states a S.A.P.A. message.

### Children Are Also Victims Of Road Accidents

One hundred and twelve children under the age of 12 were injured or killed in road accidents in the Union during October says a statement by the ion issued in Pretoria recently-Forty per cent of the 1,012 people killed or injured on the roads were pedestrians and of

under the age of 12. The statement says this "alarming fact" is one of the main reasons why the organisation is pushing ahead with the syllabus and handbook for road safety education in South African In order to entertain all present schools. The final test of these the tribe killed 4 beasts, 20 goats documents will be submitted for approval to the organisation's Among those present were: Education sub-committee at a Messrs. M. Maribe, E. J. Maesela, meeting in Cape Town on

The Director of Road Safety urges road users to be particularly A successful concert was held in careful during the December and January holiday season in watching for children using the roads.

BEAD GLUE Imported per It.

BACHO SHIPTING SPANNERS

"GOODLINE" NAIL PULLERS

12 (n., 19 3. 14 in., 19 9

Heavy pattern 14 in.,

PLANES No. 50

STANLEY COMBINATION

30 in., 79

and 10 in., 8 6.

16 tm., 23 6

"RECORD" BOLT CUTTERS

24 m. 63/-

# Sudden stabsor crippling stiffness

Those unexpected jabs in the joints and muscles-have you ever stopped and won-dered what might be the cause of the trouble-ever suspected faulty kidney action?

The kidneys have the vital job of ridding the system of all those injurious impurities that so often give rise to painful and rheumaticky conditions. These waste matters must be expelled from the system and the kidneys must be brought back to normal health and strength in order to do the job properly.

The speedy, sure way of doing this is to use the worldfamous medicine made specially for this purpose-De Witt's Pills. They act directly on the kidneys, cleansing them, toning them up and restoring them to their normal healthy activities.

For nearly sixty years De Witt's Pills have been bringing relief to sufferers all over the world. Get a supply today. Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quantity of the smaller size.

For Kidney and Bladder Troubles

Would YOU like to hold a University Degree? (OR MATRIC OR J. C., OR EVEN STO VI) THIS IS POSSIBLE (AT SLIGHT COST) THANKS TO THE

# Bantu People's College

THE OPEN



POSTAL TUITION

You can start on this ROAD wherever you may he, "You can continue on this ROAD to wherever you wish to be. The B.P.C. will pick you up, as low as Std 111. The B.P.C. will help you on, as high as B.A. and Higher.

Write to: THE PRINCIPAL (MR. C.H. WILSENACH M.A.) Bantu Peoples College, 431, Vermeulen Street, Pretoria, STATE THE STANDARD OR EXAMINATION YOU HAVE PASSED.



DO YOUR SHOPPING BY MAIL OR C.O.D. Try The RAND CYCLE WORKS FOR THE LATEST BANTU RECORDS GUITARS, GRAMOPHONES, GYCLES, ETC. REPAIRIS A SPECIALITY Satisfaction Guaranteed 305 MARSHALL STREET, JEPPE, JOHANNESBURG

NOW! Scientific Proof that COLGATE DENTAL CREAM STOPS TOOTH **DECAY BEST** 



YEARS RESEARCH

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!



IMPURE BLOOD General Debility, Biliousness, Pimples, and all Blood and Liver Complaints. Send Coupon with 3d in Stamps for FREE SAMPLE. EVACOSAL

ADDRESS ELEPHANT DRUG COMPANY LTD. P.O. BOX 2584, JOHANNESBURG, DEPT. B.W. 8

# Is your head ? about to burst? **OBTAINABLE EVERYWHERE**

P.O. Box 74-Pritchard St. JOHANNESBURG-Phone 34-4511.

And at 11 Market Avenue-VEREENIGING - Phone 24.

THIS REMEDY IS GUARANTEED TO BE EFFECTUAL.



### **BUDGET TERMS**

FOR THIS ATTRACTIVE SUITE!

obtain from us on the very easiest monthly paypresents the highest possible value.



IT WILL PAY YOU TO STUDY OUR TERMS Purchase Price Pay Monthly d027, 10, 0, £1. 0. 0. £10. 0. 0. £1, 10, 0 £52, 10, 0. £2. 0. 0. £65. 0. 0. £2. 10, 0: £80. 0. 0. £3. 0. 0. £100. 0. 0. £3. 15. 0.

Notes a consecue a consecue a consecue de la la consecue de la con

P.O. BOX 1210

To assist you we are willing to pay railage our end, debiting the amount to your account. Send For Our Free Illustrated Catalogue (BW)

The Colonial

GET CONSTRUCTIVE NEWS FROM A WORLD VIEWPOINT

When you read

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR



an international daily newspaper

published in Boston, U.S.A.

you'll know the constructive forces at work in the world. you'll know what men are doing to build a permanent peace... you'll have an international newspaper dedicated to individual freedom and progress all over the world.

For further information about this world-wide daily newspaper, call or write to

CHRISTIAN SCIENCE READING ROOM, 66 CLONMEL CHAMBERS, ELOFF STREET JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA



Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN EARN, FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO:

AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP 113 JEPPE STREET, \_\_\_\_\_ JOHANNESBURG.



KEEP ASPRO HANDY FOR INSTANT ACTION Headaches. Sleeplessness Nerve Strain COLDS Hay Fever Rheumatism Aches & Pains

Summer Chille

In medicine 'ASPRO' gives quick help. It soothes pain away in a flash and calms the nerves as nothing else can. It relieves rheumatic pain and banishes colds and 'flu overnight. It saves lying up—it saves money—it saves time. Furthermore, 'ASPRO' does not only deal with surface conditions. It strikes deep at the underlying causes of pain and illness. It restores your hope and courage and YOU ARE WELL AGAIN. When emergencies arise 'ASPRO' is tested to the full—it comes through with flying colours. with flying colours.

FAMILY'S SUFFERING

SOOTHED AWAY

Made in South Africa by NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.

PRICES WITHIN THE REACH OF ALL

## Abehlangene eGoli AmaThempeli Kukhona Nabase Stanela

Bekunomsebenzi omuble owenziwe ngomhlaka 15 December kuze kube ngomhlaka 17 December yeBantu Methodist Church of S. A. Sibonga umsebenzi omuhle wabazili benyaniso be African Grand True Temple, ebihlangene eDonaldson Orlando Community Centre Hall, ISession yavulwa yi G. T. T. Bro. Sol J. Monamodi kukhona no Grand Officers, Bro. G. T. T. Monamodi, Bro. Rev S. S. Tshazibane, Sis. E. Tsipi, Bro. Rev. G. T. P. Kabane, Bro. J. Sikonyela, Bro. Rev. M. D. Gwala, Bro. Rev. J. M. Saiah, Sis. M. S. Tshazibane, Bro. H. Phakwana, Sis. E. Gwala, Sis. C. S. Monamodi, Sis. A. Seropa, Sis. E. Kabane, Bro. J. Sibeko, Bro. O.

## Umdlalo Webhola **EFrankfort**

zwa ngama Highlanders ase

zilwa kuleyo Club, kuthe ngesi- inhlangano yeR.W. Templar uku khathi sika 12.30 ngomhla ka 3 ba bemukele lezo ziqu zabo. Ngc December yadlala iHarrismith B yahlulwa iFrankfort B ngesehlulo se 3—2. Harrismith 2, Frankfort J. M. Saiah. Wakhuluma ngento-3 yaphela eka B Divishinga.

Ngo 1.30 yaqala eyama A umbethi mpempe wabetha waya ebaleni. Zangena ezodumo, yasuka

kukhala ngo mbeti mpempe. Kwa. | ndle. Yaqhuba kahle kwaze kwa fakwa kwamanjalo futhi. Ithi i ngena inkonzo yokukhumbula Harrismih ngikuqala esibayeni abangasekhoyo emhlabeni yaphasakho Frankfort ngakho ngehlule, thwa ngu Bro. Rev. S. S. Tshazi kepha noma sekunjalo yala i Harrismith yahi angiphumi unphela ingekho ehlulile.

World

(Ngu "Falaza")

Ngajabula ukubonana noMhleli

wezemidlalo nezesiZulu. Lomnu-

nzane wangenzela umusa omkhulu

Wangikhombisa umshini ozibha

ayo, ngamangala ukubona umshi-

ni oyinqaba ngalendlela. Waze

HAIR CHAT

put up in a new type container.

stamps for a tin to:

ka LIHLOBA

Good News for Africans!

PYODENT CI.,

P.O. Box 3463, Johannesburg.

Bo bongata BOHLOKO BO SA

le HO KHATHATSEHA

Ii bakoa ke ho se tsebe ho li hlahisang le ho li alafang. Li bakoa ke ho ruruha ha methapho (hoo hangata ho bitsoang lihloba). Bohloko bo tlang joale ha ba TS'OA-NELA ba ts'oarelloa hobane mahloko ana a mehela habonolo ha u sebelise moriane o lokisitsoeng hantle, Man-Zan. Moriane ona o alafang, lokisang o folisa litho tse petetsaneng hore u tle u thusehe. Litokiso tse sebelisoang morianeng ona li hlockile 'me li bo-

morianeng ona li hloekile 'me li bo-nolo ho sebelisoa. Tefello ke 3s. 6d

ikemeseng le mavenkeleng.

HLOKEHENG

KURLEX the old favourite Hair

a omkhulu.

Kwathi ngomgqibelo Decem-| impi yase Standerton ihamba ne ber 16, ekuseni ngo 8 yagaleleka Sup. yayo yavulwa iSession ngu G. T. T. esihlalweni ku chophe yena engqongwe ngo G. T. C G.T.S,J,W, G.T.S. G.T.T.V. G.T. V.T. G.T. Chapi; P.G.T.T. G.T. Mar. G.T. Ass: Sec: A.T. Ass: Mar: Sabizwa thina ma All Nation G.T. A.S.W. G.T.I.G. G.T.O.G. ase Harrismith kwezebhola sibi-

Kwangeniswa abazothabatha iziqu zobufundisi. Kwaba ngaba-Nangempela sangena eFrank- ntu abayi 23 abaphumelela. Kwafort sezwa besitshela ukuba kuya thi ngeSonto ekuseni kwangena nga eyabonwa nguDavid wakudala wabonisa nokuzalwa kweNkosi uJesu. Intonga yamakholwa umshisa, kwaze kwafika isikhathi so into yawo. Suka washo nongapha- khulu.

Kwathi njengoba besisuthi ze ngangihlulanga nangempela kwa nela izisu nendlebe sikhumbula abazali nezihlobo zethu. -A. A. Tshabalala Yavalwa isession ngu G. T. T.

Ukuya Kwami Ku Bantu yokubhala ngaphambi kwawo.

Awodwa aqondene nokucindezela amaphepha. Abelokhu ecoshacosha izinhlamvana zakhona okwe-Mhla ziyisithupha enyangeni ka Ncela (December), kowendlule Ume njalo Mhleli Ume njalo Mhleli, ngikufisela ngaya kuBantu World, Nganginga unwele olude Songathi ungaze gonde kuyobona amahhovisi, kouhatshuliswe ubisi dwa ngabe ngiye ngodaba oluthize.

-Edgar Biyela

### BEKUVALELISWA UTHISHA EVREDE (Ngu J. Mhlambi)

Ngomhla we 10 ku Ngcela, 1950 wangibonisa umnumzane womlu besinomgidi wokuvalelisa uthisha ngu obaphethe. Naye wenza umu | wethu uMnz. Ephraim Ntoyi endlini yesonto eWesele (Methodis) Ngabona nomfo wakwaSibiya u- Church). Lapha bokuhlangene iba-

William kwelaseNkandla. Ngabe ndla lonke. ngingazi ukuthi kukhona umuntu Lomnumzane ngumshumayeli wakulesiyasifunda osebenza la. walo lelisonto, Ngalolusuku wenza intshumayelo yakhe yokugcina Inhle indlu yakhona inkulo. Nga- emnandi. Wanika amazwi amnandi bona amajintilimane enemishini athokozisayo nawokubonga isi hlatshelelwa kunikwa izipho.

Abantu abalungiselela lomgidi yilaba uMfundisi O. T. Langa no mama wethu uNkosikazi J. Langa Namakhosazana E. Mnyameni, A Mphuthi, A. Maseko nenkosikazi Fixer and Straightener is now being J. Makhubu nonobhala J. T. J.

KURLEX dressed hair gives one a Labake banikela ngetafula elihle well-groomed and smart appearance. nembiza yezimbali. Imali yemini. Get a 1/6 tin from the Chemist or kelo ngalolosuku nayo yabakhona Store, anywhere or send 18 penny Mayelana nemali sibonga ibandla nabantwana lapho abanikela ngomova omuhle. Emva kwalckho kwathathwa i

zithombe eziyoba isikhumbuzo ki thina naye.

Thina simfisela inhlanhla uha ekhaya lakhe eHerschel.

**EMORGENZON** 

Kwathi ezayo isession yesithathu vobase Standerton ngo December 951. Amalungu ethu angu 309. Ku African Grand True Temple sila-niekelwe yi 15. Sibonga uThixo wama Africa kuba uhamba nathi njengo Moses.



Kulomfanekiso nikhonjiswa u-Mnz. Lazarus Nhlapo olaphaya kwa Dukathole ngenhlalo. Oka Nhlapo lona usezibonakalisile thuthuzeli wabantu bonke. Suka ukuthi unothando olukhulu lomyahlala lasuka lahlala onyaweni umfo oliciko ngezika Thixo culo. Phela useqambe awakhe lahlala ekhanda. washo indlu yabashushu. Lapho wabona abantu sebenya-kaza ngaphandle sekungathi liya-na kanti kalini. Yashukana kwa-shisa kuras langan kwa-ka kumsebenzi wawo ezenzela ninganaphelisisa Ayancana uma

# **ENGIKUBONA**

Ngithanda ukubeka umbuzo giwubhekise kubaholi nabaBihobhu base A.M.E. Ngifuna ukwanoma leli sonto elezihlobo noma lesizwe na?

Ngibona ingathi izinhlobo zabeundisi zimbili, labo abangenazo zihlobo nalabo abanazo. Abokugaa bakhethelwa izindawo ezinzima apho kulikhuni ngisho ukuthola ishumi ngonyangantathu, kubonacale ukuthi inkosikazi ngokudabutela izingane zayo mayihambe i hiye ikhaya iyokuşebenza ekhi hini. Umfundisi yena asale achi oela amabhulukwe, namabhantsh ezingqoko. Aze athi ngokuhlupheka alahle inkolo aphenduke umuntu welizwe.

Kukhona uhlobo lwesibili lwaba undisi. Lolu lunezihlobo, manje ngaloko likhethelwa izindawo ezi nothile lapho lizoqokelela ikhult amashumi amahlanu oponde ngonyangantathu lingabe lisashi-

Awu madoda akithi anikenibhece ngawo omabili amehlo, angaz ome mina ngibona ngaso linye. Hlabahlaba Ngwevu 'ndaba.

### Umculo Onesasase Wabafana eWarden

(Ngu J. Motsoeneng) Ngomhlaka December 2, 1950. sine mpikiswano yamakwaya e zinsizwa zalapha eWarden napha ndle. Kwakuculelwa iSilver Cup 1st prize; iSecond prize yayikho-

Hhayi bakhala abafana be Croco liles Singers, Warden bathatha i

Sasikhala ngalabafana Mbutana kosana, Popi Hadebe, Kayser Ha debe, Hlongwane nomfoka Kubeka mbo oluhle, renhlalo enhle lapho zazikala ngale ngoma, ethi: "Seng Iyo lala kwabani"

## Yeka Inzalo Yethu Uma Ifika eGolfi

bantwana bethu abathi uma be suka emakhaya beya eGoli bathi zwa ngakhona. siyosebenza kanti bayozifundisa ukukhohlakala bese sithi thina bazali ngokungazi "iGoli inabantu ababi". Ngoba phela sibona imisebenzi emibi yabantwana bethu uma bebuya ngakhona.

Kanti uma ungahlala phansi u bheke inzalo yase Goli, kuphela kwenzalo abasaziphethe kahle ngoba nemfundo isekhona. Ufuma

Kaapschehook.

## Eziphume Evaton

Ngifisa ukwazisa abakhi base Evaton Township ngokubanzi, ukuthi iCharter siyitholile le kade ifunwa minyaka yonke, nesikhwama sesinaso somuzi, ne ofisi sinale ku Adam Rd., Evaton. Sesiyazigwebela namacala ethu, amancane Amakhulu siyawendlulisa ku Huumeni. Sithi ke buyani, bakhi sizobambisana inhlanhla ivelile, eye nu akuyo yami ngedwa.

Yiti, Abeso Iomuzi, A. T. Zitha Sihlalo; T. Dhlamini iPhini lakhe R. Sitole uMsizi ka Nobhala.

### ABEFUNDISI **ABANGAKA** BAPHUMAPHI?

Mhleli, Namuhla ngizoke ngithi ahla ngento ebengingaqondile ukukhuluma ngayo, kodwake sekwenzekile.

Abafundisi engicela bangaphe nduli, yilaba: Methodist (Wesile) Roman Catholic, Dutch Reformed Lutheran, Ethopian, Church of England, A.M.E. kanyeke nabaningi abanezitifiketi zeqiniso zase College yenkolo. Ngiqonde, beli abefundisi ababekwe ngomthetho. igaphandle kwaba esengithe ngapabala ngenhla.

Ngisacela ukwazi ukuthi abefuidisi abaningi kangaka baphuma phi? Kanti inkolo lena isiphenduke vaba yigatsha lebhizinisi na? Le nto iyinkinga efakazela incwadi engewele. Sibona indathane yabe fundisi namuhla, bezenzela amase nto, ngoba beqonde ukukhuthuza abantu. Kanti akufunwa umphe fumulo na?

Namuhla laba befundisi bahlu oukisa abantu begonde ukuthola imali eningi ngokuba nabantu abaningi. Ninake befundisi enenza emihlola niye nithini uma nivule ku Matewu 24 noma ku Isaya 24? Nibashumayeza nithini abantu? Mina ngingunWesile abazal

pam amaWesile kanti futhi nom khulu kanye negogo babeyiwo. Ngicela inselele kini befundis

abangenazo izitifiketi eziqobho emfundo.-M. Maisella, Nigel.

ROXLEY

WRITING PADS

"The Rath of a Million Pens

Mhleli, Ngithola isimanga nga nisa lapha ezikoleni a bantwana antwana bethu abathi uma be abakhulu kanti nemisha do sisayi-

Hhayi bakithi asibhekeni Kahle akusiyo indawo kodwa abantivana bethu. Indawo ilungile uma timuntu elungile kodwa uma uziphethe kabi nayo ikuphatha ngokunjalo, Inzalo yethu bakithi ifika ifake amabala amabi ngeGoli ngokungaziphathi kwabo bona.

-M. G. Mkize

### UYAJABULA WENA **OZWANGENDABA**

Sithi umuntu ungumuntu ngabantu labo bakhe ayibo akujiki. Ngisho ukuthi kukhona abantu abangamakholwa kukhona abangasiwo Ngomike lowo ongakholwanga ngoba ngiyabhema ugwayi ngiphuza notshwala-

Ngimangala kakhulu mangibo-na umazi nanguya. Angithandi ukumusho ngegama. Mihla yonke uthi uyakholwa ngaze mbuza ngathi ongakholwanga ngotheni na? Wathi ngofana nave. Angibanga nayo impendulo, Wase uyaphuma ukuyobona omunye ubhuti esangweni kwasekukufika ukuthi mangibheme. Kwabonakala ukuthi umlilo anginawo-Ngase ngisukuma ngithi ukuphatha ku "hand bag" yalowo okwayo Ngadibana nawo.

Awu mangithi ukubhekisisa ngikhanda ukuthi kugcwele nemithi inhlobozonke zamakhubalo zigcwele lapho. Ngayeka kunjalo igayeka nalowo metshisi. Kuthe ikubuya kwakhe njengomuntu, ohela wayekhuluma nobhuti ngase ngithi kuye kuncono ngihambe ngiye ukuyophuza wasethi kulungile nami ngizoya esontweni njengomuntu phela ongamlobola, ngasengithanda ukubona ukuthi uyakhona yini.

Awu ngibona uyehlika emotwei, ungena emzini laze lashona langa. Ngamangala ukudibana wethu ntambama uma angitshela zindaba zase sontweni. Namanje iyajabula ozwangendaba. Yeka zabafazi balomhlaba,



### WHY SUFFER

MELCIN for Skin, Blood, Bladder Troubles, Glandular Swelling, Sore Throats, Abscesses, Pains. Discharges Festering Sores, Bolls, Ulcers, Hard growths 5s.6d., 19s.6d., 21s.

Melcin Bladder and Kidney Tablets, for all bladder troubles 2s.6d. 41 6d. MELCIN STOMACH LIVER PILLS. 1/6 regulates bowels.

Melcin Ointment removes pimples, Itching, rashes and all skin cruptions. Heals quickly la.8d. 3s.6d.

We advise you to buy your medi-cines and tollets from RIGHT-HOUSE'S Chemist, 71 Loveday Street, Johannesburg, P. O. Box 5595. Eyes tested free come to see us.



# DOCTORS PROVE = 2 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days!



You too can look lovelier, have a 3. Do this 3 times every day, for

14 days. The rubbing with Palmolive Soap cleans your face well and brings a greater

Improvements in 14 days! Fresher, Brighter Complexions! Less oiliness!

> Added softness, even for dry skin Complexions clearer, more radiant!

Fewer tiny blem-Ishes—incipient blackheads

UMDLALO OMKHULU WEBHOLA Lapho kukhona abafana balapha eMorgenzon bebhokile. Khona manje ngoba ama Eleven ass

Impela umuntu obengekho aka. Bethal aze akhala ngonompmpe ilutho akabonangalutho esilubone ukuthi uye owenzanje kanti ngabe apha eMorgenzon. Bokudibene i- sowuyavala, Lasho lingena, laphi-Morgenzon nama Eleven ase Be- nde langena njalo langena, langethal ngomhlaka December 17 ko na futhi sasho sathi iBethal inge phinde ivele lapha eMorgenzon Waziqhatha unompempe ngo 2 futhi. Umdlalo waphela kanje ntambama. Kwakungathi kuya hanjwa emhlabeni ngaleyo mini iBethal.

wendlule.

### SARILLA NO. 1

Moriane oa Mali

Ke o matla ho metsoako kaofeela ea mali 'me o alafa likhathatso kaofeela tsa letlalo, Liso tsa ka maleng, lihloha sefahlehong, lethepa le ho ruruha.


Mali a sa hlockang a baka takatso en lijo e fokolang, ho siloa Hearing and reading so much about

o blahisa phetoho e makatsang African-owned and developed mabakeng a seng a boletsoe, o township. The site selected is 13 suggested by the City Council of nts'a lits'ila kaofeela 'me u etsa miles to the West of Johannesburg, Johannesburg why the land will hore u ikutloe u phetse hape u in the heart of the "black-belt."

Lebotlolo ke 3/6 Le fumanoa likemeseng tsohle

kapa ho JOHN CHRISTIE (PTY) LTD. Likemese

43 Central Avenue Mayfair, JOHANNESBURG.



PAINKILLER ke moriana oa ho pikitla mesifa e thonkhehileng. Ipolokele botloloana ea ona,

PERRY DAVIS

Distributors-Fassett and Johnson

Ltd., 72 Smith Street, Durban. FOR EYES

Satisfaction guaranteed. Chaplin's test your eyes and make your glasses.

Established 23 years.

Only address Chaplin's Opticians, Ltd., 68 (b) Market ing. We have still not been advised Street, Johannesburg. (Opposite Committee, but the Town Clerk the Public Library)

LUCYS-South African Largest used vehicle

dealers, invite you to inspect their range of

TWO AMERICAN OMNIBUSES

burg Roadworthy Certificate.

250 Cars, Trucks, Vans and Buses.

1946 Model "WHITE", 44 seater in absolute, criect condition, Reducced

d Upholstery, Good tyres, Engine completely verhauled. Johannes-

1948 MODEL "DIAMOND-T" 28 Seater Condition as above. Usual

1939 "DODGE" 7 Seater—A good Taxi. 1947 "DE-SOTO" SAFARI. COLOUR GOLD. 1948 CHEVROLET TRUCK. 4; Yard Tipper. 1941 DODGE 3/4 ton Light delivery van and 250 others to choose from. EASY TERMS TRADE INS.


Corner ELOFF and MARSHALL STREETS. Phone 23-5025.

HEALTH MEANS LONG LIFE

BRANCHES

Cor. MAIN and NUGGET STEETS Phone 22-7581, JOHANNESBURG.
104, VICTORIA STREET Phone 51-2900 GERMISTON.
53, HUMAN STREET, Phone 66-4048, KRUGERSDORP.
Cor. CHURCH and SCHUBART STREETS, Phone 2-7626, PRETORIA;

RHODES AVENUE, Cor. VOORTREKKER STREET, Phone 1115, VEREFNIGING



African-Owned Township Plans F. Ngema, Jonannesburg, writes:

Held Up

No adequate reason has been be more advantageously developed Subject to the consent of the by them than by the African Government, we purchased 54 people themselves. The Council Government, we purchased 34 already owns thousands of acres adjoining Moroka and Ja-which it cannot develop because bavu. We planned to lay out imof lack of finance. mediately a model township, to be

We ask for no financial help; the owned and developed and built entirely by Africans. We planned to City Council of Johannesburg will writes: I have no doubt that many build a school, a nursery school, a spend needlessly at least £100,000 of our colleagues have warmly park and a swimming bath, the of the ratepayers' money in the cherished and heartily welcomed houses to conform to specified acquisition and development of the publication of the first issue of minimum standards, the stands to this land.

-Editor.)

### Wereld Is Vol Moelikhede

be large and spacious. In short, we

planned a model African Township

of a nature never before seen in

South Africa in the history of

We hoped that the proposal

We asked the Department concer-

ned, the Non-European Affairs

Department, to hear us before coming to a decision. This request

was ignored, and the Department

decided in our absence that the

land in question should be bought

for African occupation by the City

Council of Johannesburg, and no

by Africans themselves. The mat-

ter was then referred to the Spe

cial Land and Developing Com-

mittee, which did grant us a hear-

sent for the parties who proposed

23-3521/2

Head Office

220, Eloff Street.

African housing.

would be sympathetically received "positive apartheid." We therefore om dit te vermy is dit nodig dat walls of the Orange Free State approached his Department for their support, and the Department, die oplettende person moet sorg their support, and the Department, dat die nadele nie die voordele three years in succession the penwhile sympathetic, stated that it oorweeg nie. Die vrag sal dan dulum of fate swung this spirit must first canvass the view of wees: watter voorsorgmaatreels from one angle to another and cost other interested parties, to see if moet ons tref om in vreugde en the association more than what there were any objections, before blydskap to leef? One taal (in ge-silver and gold can buy, the Minister came to a decision selekap), teenwoordigheid en The only other interested party vriendelikheid moet ons mikpunt Heilbron conference is nowhere was the City Council of Johannes- wees.

Ons tref soorte vriende aan in We submitted our documents to hierdie wereld-diegene wat jou Mr. J. Ramagaga in his impresthe City Council of Johannesburg haat.

> Ons moet rekening met hulle ou want hulle dwaas handelwyse s te wyte aan onkunde. Onthou hulle is alleenlopers. Konserte debatsvereniginge sal help om hulle te maak-dus die spreekwoord: "Ledigheid is die duiwel se orkussing.

> Diegene wat onverskilling teen oor ons tree. Hulle is nie so gevaarlik nie. Hulle probeer net om ons planne vir die tockoms te vermors. Ons moet hulle uitnooi na verrigtinge wat indrukwekend is Hulle verlang graag om iets meers te weet.

Die derde soort vriend is diedie aarde. Ons moet onthou dat 1950 executive the great appreciahulle liefde geen kritiek uit sluit iets onvergaanklik in ons geheue. Hulle is die soort vriende vir wie almal respek het.

Ons planne is nie altyd sukses vol nie maar diegene wie sy kragte inspan, werk sa' met sukses be-kroon word.

### Wereld Binnekort Asvaal Sal Wees

hout." Wie het al ooit met as vuur this association in the province can proverbial saying: gemaak? Niemand ter wereld het feel it incumpent upon himself to rhinoceros with a pillow. dit val ook nie te twyfel dat dit executive, and refrain from look- not yet had painful experience ooit sal gebeur nie.

erveel. 'n Mens is geneig om ciation will be served. nierdie word baie en verkeerd te besig vernaam waar jy hulp moet verleen. Ek vrees dat die hele weeld binnekort asvaal sal wees.

Gewoonlik hoor ons 'n mens se: Ek sou die man help as hy by my tydig hiervan vertel het. O! dis maat, jy is tog n snaakse man; there seems to be a new organisa-weet jy dan nie dat ek jou ware tion for African teachers in the Christian parents should not do vriend is nie? Ek sou jou met jou Transvaal, the T.A.T.U

gehoor het en derhalwe nie hulp kon verleen nie.

Weliswaar tyd en omstandighede is geen hindernie. 'n Ware vriend laat jou glad nie in die steek nie. In plaas daarvan loopgrawe te maak ten einde hom van 'n skuld te ontbloot sal hy jou met raad en daad bystaan onder alle omstandighede, hoe kritiek die toestand ook is.

Wie as gebruik is iemand wat eenvoudig vasberade en bepaald is om niks daaromtrent te doen nie en neem die vermetelheid om die hele wereld vol as te strooi. Om die reine waarheid te se, die waarheid is self 'n mens se aartsvyand 'n Mens voel baie in jou skik as jy in hierdie onpeilbaar diep sondermoerasse van onreinheid verkeer. Dit is hartebrekend en vergedoen nie omdat ek dit nie wou doen nie," as om met die hele vark

Fight

Frank Radzilani, Alexandra Township, writes: The people lead an unhappy life through the tsotsi menace. I suggest a selfimposed levy of 2s. 6d. or 5s. on every standholder and storekeeper in locations and townships with which to employ night watchmen to police our streets and properties.

ho hobe ha lijo ka maleng, ho positive apartheid" and about a positive housing scheme for Africans, ho hloka boroko, likhathatso tsa liphio le sebete.

That the teacher is, as Mr. Mabour proposition.

That the teacher is, as Mr. Mabour proposition.

That the teacher is, as Mr. Mabour proposition. to put this plan into action.

### O.F.S.A.T.A. Gets Praise

J. J. R. Mohlamme, Theunissen, the teachers' magazine since the (This letter has been shortened, last conference at Heilbron, Those of us who know the unfortunate and unforseen circumstances which accounted partially for the failure of this magazine to appear regularly in the past, are now beginn-

Although a full report of the given in this assue, there are two essential points ably dealt with by sions of the conference. The first is that, in spite of some unfounded criticism recently levelled from outside against the officials of the association, they have shown their capability and efficiency in the past is well as in the present in their administration of the affairs of the

The second point disclosed is the appreciably high standard of debate over principles and policies in conference, which usually cause men's reasoning faculties to climb to a high degree, finally boiling down to harmonious decisions and

These facts, when perspectively ene wat ons lief het. Hulle neem judged, show vividly the great die lig na die donkerste dele van amount of ground covered by the tion of whose work is registered in nie. Hulle geselskap en advies laat the hearts of true members of this association whose duty is to help the new executive to run its ma- To take delight in expelling from chinery in covering a still greater | evel of ground which lies before is wrong in essence because this

The last aspect of this magazine teacher is incapable of school mais the challenging invitation for the coming conference. The invita.

But Mr. Masondo, in singling van as brandstof gemaak nie en work in co-operation with the My friend, it would seem, has Maar wanner ons na daaglikse then the machinery of the execu- his class, espreek luister hoor ons teveel live will function and the purpose piervan dat dit nadehand begin for which we all stand as an asso-

# More Information

baie jammer dat jy my hulp aans-taande week nodig het anders sou khela published in the Bantu amount should be voluntary. Those

Al hierdie is wat 'n mens hoor. body. Could Mr. Lekhela therefore the means to meet lobola require om sake erger te maak, sé baie tell us who the other officials of van die berugte fariseers dat hulle T.A.T.U are, when and where this those who wish to marry do see the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of those who wish to marry do see the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of those who wish to marry do see the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control of the control of the means to meet lobola require tell us who the other officials of the control ter elder ure van iemand se nood new organisation was formed? without obstruction.

### Schools Are Not Reformatories

Th. Maraga, Sibasa, writes: While we pity pupils expelled from schools and institutions, let it be borne in mind that schools are not reformatories; also that teachers are not employed as re-

Advisory Boards could take up extent. But some children are seriously, and to ask the Govern-spoiled in their homes and ment for the necessary permission teachers who see the children only 51 hours each school day, cannot be expected to do much.

Expulsion has to be made at times for the good of the school.

### National Pride Alone Will Kill Tsotsi Menace

Benedict Motsei, Sophiatown, writes: No amount of public outcry and denunciation of the increasing problem of "tsotsism" will ever solve this menace. As Africans here see it, the root of ing to foresee once more the co. the problem lies in the lack of by the Minister of Native Affairs A. S. Molora, Edenburg, skryf operative spirit and harmonious national pride which has thrown as a protagonist of the doctrine of Die wereld is vol moeilikhede en progress already circling within the A. S. Molora, Edenburg, skryf operative spirit and harmonious national pride which has thrown

### Further Support For More English

J. J. Bojosi, Sydney-on-Vaal, writes: I wish to support Mr. Bow den Malgas' plea for more Englis. in this newspaper. I do not say of course, that this should be th only language used in the paper but I would say important new should be published in English.

Lately, there appeared importan news published in Bantu languages, whereas English should have been used. Mr. Malgas is correct n saying not all Africans under stand the various Bantu languages

English is one of the two official anguages of the Country and furthermore, it is a universal language which must, therefore be outstanding in this newspape: We receive our education through the English medium of instruction I ask that the front page of our newspaper be published in English only, not in the Bantu languages

### **Expulsion Correct** If Done Properly

J. P. Boikanyo, Excelsior, writes chool pupils of school-going ag ceates the impression that the

tion frankly extended by the exe- out no point to develop his argucutive is, in my opinion, challeng- ment on expulsion of papils from ing. I feel it will be in this coming school, puts us just where we have conference where still greater and been. The point here is that any more important issues will come up child threatening the morale and "Galbitter," Nylstroom, skryf: for exhaustive and thorough dis-Die spreek se: "As is verbrande cussion. But if every member of dealt with in accordance with the for exhaustive and thorough dis-standard of the school should be

ing for weak points and loop-holes, of facing ill-mannered pupils in

### Help Poor Men To Get Wives

"Brits Binnoculars," Brits Wanted On T.A.T.U. writes: Mr. L. M. S. Ngewabe suggestion of lobola to £20 h. Alfred Maqubela, Pimville, my support. In fact, I would ek my pligte tenoor jou doen. Ou World of December 16, I see that who cannot afford lobola should

moelikhede gehelp het as jy net vir my gese het.

Naturally the public would like to meet marriage simply because to know more about this new prospective sons-in-law have not prive their daughters the right

### HAIR STRAIGHTENS as you comb it! With Jarrett's Hair Straightener

you can have a well-groomed head of straight, smooth hair in just ten minutes. Just comb Jarrett's through your hair, and watch those kinks vanish before your eyes! That smooth, glossy look can be yours, making you look neater, smarter, more sophisticated.

JARRETT'S

Cape Town.

Best Quality:

HOW TO GET IT

Send Postal Order for

5/9 to Jarrett Manu-

54, 34, Hanover Street,

acturing Chemists, Dept.

Just write to the above

address and we will send

you a bottle for 7/9 or

Ordinary Quality:

Hair Straightener Trade Enquiries Invited

Ke phela hantle ke leboha letsoai la ENO'S "FRUIT SALT"

Haho letho le fetang letsoai la Eno's "Fruit Salt" ho hore uena le lelapa la hau le phele hantle. Le nonts'a mali le be lea hlatsoe le hloekise le quati. Le pholile lea hlasimolosa! Ithekele botlolo.

Ngoatha ka tekanyo ea bohare ba khaba Letsaaing lena u tsele komiking ea metsi, u be u se u enoa metsi ao a belang. Lelapa la hau le tla thabela seno sena se phelisang.



Noa Eno's "Fruit Salt" Komehla!

### ISAZISO KUBAFUNDI

Phakathi kwabafundi bethu abaningi kunokubakhona labo abangathanda ukuba bathengise iBantu World kubangani babo nakubakhelwane masonto onke.

Kunemali elingene ekubuyelayo ngokulithengisa kantike futhi kunikezwa ithuba elihle impela kulabo abafisa ukuba bandise imali engenayo kubo ngesikhathi sabo

Loba igama lakho nekheli esikhaleni esingaphansi beseke uthumela lesisaziso masinyane kwa:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

INCAZELO ECCWELE YOTHUNYELWA MASINYA-



## Metsoalle Elelloang!

ea Mamasotho, Tachang ke nna Tailare Adrese ECONOMIC DRAPERS 313 Marshall Street, Jeppestown.

theko e bobebe

this label

BU-TONE

Number 3

JOHANNESBURG koo Jeppe ha ho

Tallare e phalang MABASOTHO

Hape re na le diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana



PER 4/6 JAR Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion

Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per jar (Blue Labels).

> Bu-Tone Creams are stocked by all chemists and stores, or direct from P.G. Box 4043, Johannesburg.

"Ah! Thank you, Louise, my it's so delicious!"

> Every morning and every evening the old lady drinks a cap of Bournville Cocoa for many years it has to keep her healthy.

You, too, will enjoy drinking Bournville Cocoa; every cap is like a delicious meal. And it's so good for you—restores your energy, helps to keep you healthy and strong. A tim of Bournville Cocoa thy 1/6 for a 1 lb. for 56 cups







Levy To Crime

# BANTU WORLD

year, 6/- for 6 months; 3/- for 3 months. Write to: The BANTU NEWS AGENCY (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663,

the world." "If our world is to fullest extent.

The King's words apply as much scheme. to our local scene as to the Before

In the new and difficult half- tely 70 morgen in extent. century that lies ahead, we of We believe that such an agreement will eventually be found though it may take many years.

Governor-General said: "We of solutions with very limited suc- at a rental of 12s. 6d. per month. and younger minds may serve South Africa and the Com-

vidual as for the nation upon real chance for betterment. alt. In the future we

To our old reasers who have follow- sidised by the Council; a vegetable

We are proud of the loyalty of our readers. Stand with us in the future as you have in the past.

which, despite all our difficul- economics. tles, is a continent where there | And, while on with costs, it is Imperualism no longer comes There are 6,000 school-going from the West but from Russia, children attending 15 church

Gavernor-General's words when difficulties otherent in such a Natalspruit. set of circumstances. Sometimes



looks like the real thing. All you need is a few acorn cups which an easily be collected under an only free in autumn. Sort the arorn cups so that they range from the smallest to the largest ach cup with a small nail or a trong needle and thread a thin ere of string through each one arting at the smallest, and fitting ach cup over the other. For the bend glue an acorn into the largest rup. Paint eyes and mouth to \$

SUBSCRIPTION RATE: 12/- a THE Bantu communities of South and one of the best in the coun-Africa are inherently good, try, was erected between the years and they happen to be extremely 1946 and 1947 at a cost of £197,000 houseproud. A thing to amaze at At present, accommodation is pro-is the cleanliness inside the vided for 1,344 boarders, but exmeanest of tumbledown hovels, tensions were allowed for in the Given a chance, they could bene- original design of the 3-storey fit themselves and at the same building. time contribute to the general The charges are 4s. per week for welfare of the country. If the accommodation and 8s. per week

survival worth while," he said, visit to Natalspruit, where the but arrangements are in hand for Department has recently launched future. In the meantime there is a barber's shop, a tailor's shop, upon its grandiose new housing

Before delving into the merits world at large. There is no hope of the new housing site at Natalfor Alrica if either black or spruit, however, it would be as white follow a policy of hate for well to gain acquaintance with some of the events leading up to its development. For this purpose it is necessary to take into account fear than it is to undertake the a few facts and figures concerning more difficult task of building the old Germiston Location, established in 1912, and of approxima-

### Ovecrowded

About 28,000 non-Europeans the races. This is creative work out of Germiston's total nonand will be attacked by those European population of some who seek to use force for the 80,000, are housed here under exsolution of problems that need Stands are 50 ft. x 50 ft., and come only through agreement, of what it should be in order to enthusiastic gardeners. permit of satisfactory, hygienic is ample room for clothing and a cobbler's shop and a dry can living conditions.

are occupied by Municipal single iblution and latrine facilities exist man can find his needs met on the The core of such an agreement and two-roomed houses which will certainly demand compro- were erected some twenty-five years ago. A further 200 stands have been set aside for the Asiatic population. The remaining 1,600 stands are leased to Africans and an older generation have sought | Coloured tenants on a yearly lease

The houses erected on these seek to mend our faults and so stands are the ordinary crude shelters that at present typify the urban dwellers who have little monwealth of which she forms money and few materials at their disposal. Yet, somehow, these To the younger generation we people contrive as best they may would say that bitterness will and however deplorable their homes may be from the outside. they prove miraculously clean and tidy inside-a clear indication that occupants are worthy of a

In addition to the above, there isks face us which some would are 40 trading stands in Germison Location, and these are leased at £1. 0, 0, per month.

Welfare services in the Locamays in rely more than in tion include a milk depot, with the past upon our own efforts. milk retailed at 2d. per pint from It is a challenge we must accept. | the Council's farm; a creche subd the growth of the Bantu World distribution scheme, with vegeresidents; a library and the usual See what can be done by faith bioscope and sporting and reand hard work," Just over six creational facilities. Boys, girls years ago the Bantu World and women's clubs exist, and buildings were burnt to the child and social welfare work is ground. Today we can look for- carried out. The Council maintains ward with confidence to the new Medical Officer, three European half-century and to more and sisters, twelve non-European nurses and four non-European Sanitary Aids.

### Economics

Turton Hall, the only large build-Together we shall go forward to ing available at present for congreater things in the knowledge certs, cinema shows and other rethat we work for peace and creational activities, was built at a cost of £1,000, and it is interest-No one can say whether the 'grim ing to note that this money has shadow' will deepen across the already been recovered from the world during the coming year. use of the Hall—a significant fact the first large business enterprise & development. The choice does not lie in Africa when it comes to consideration of

s no thought of war between worth while mentioning that £606 the many countries. War can is spent yearly on the library that only come from aggression and serves the residents of Germiston

whose leaders seek to destroy schools and one municipal school So. despite the underlying for our own country, we could not poverty, the people of Germiston do bester than take heed of the Location have much to be thankful for. And, for some, if not for be said. "Ours is a multi-racial all, there are rosy prospects ahead. running and the tendency as will be seen when we come to consider the new housing site at

Before dismissing the already rather to emphasize how much ton's urban population, however, established amenities for Germisthe various elements of our let us turn to the provision that population need each other's has been made for single male Africans at the sub-economic Robert Strachan Hostel, which is on land adjoining the old Germis-

> ton Location. This Hostel, the best on the Reef.

"The motion was adopted" or "It was resolved."


by the Old Maids' Society is approved."

present."

chance is withheld then they for food. Two, four and six beds themselves, and the country as a are provided in rooms of different whole, must fail to prosper to the size. Mattresses are available, and all rooms are centrally heated. survive in any sense that makes This much as made obvious by a Lockers do not exist at present,

Housing is widely recognised as one of the most urgent problems the country must face. Until slum conditions have been removed, other social evils will continue. This is the Sixth of a series of articles on African housing along the Reef. These articles are factual and show what each municipality has done Later we hope to publish articles by leading Africans putting forward suggestions for dealing with the problem that all urban areas face to a greater or lesser degree.

"It must learn to love, not to Germiston non-European Affairs these to be installed in the near on each floor, and in addition there



A row of houses near to the Superintendent's Office, Natalspruit, The above all else commonsense, about 2,000 in number, so that the cottages occupy stands of 75' x 37', so that there is ample room at front There is no easy solution for a resultant figure for the number of and back for gardens. As will be seen, the front gardens have been neatly multiracial society for this can people to a stand is far in excess lined with rock and set with flowers. Without exception the householders are

(FROM ALONI LUBWAMA)

The foundation Stone has been &

laid of the first Commercial

College in Uganda to provide

higher commercial training for

for further studies.

ary course.

classes. The students will normally &

to be operated by Africans, show

that during the 1949/50 cotton &

season, 2808 bales of 'safi' lint.

tion, including rent, bank charges,

A costs and depreciation of Union

own in business if only he was

given the opportunity. The

opportunities to have a share in

The Ngogwe Ginnery was pur-

chased in 1948 by the Buganda

Government and leased to the

Uganda Growers Co-operative

Indians and Europeans.

& Union Ltd.

WRITING HINTS

(Continued from last week) Instead of writing "The resolution was adopted," rather use

meeting of .....," "That the sun will not rise tomorrow .....

"Mixed bathing will be prohibited at Muizenberg if a suggestion

have gone to England," "Mr. Smith is hoped to be present." Be-

sides being incorrect, they are not as clear as "Mr. Smith, it is stated (believed), has ..... and "Mr. Smith, it is hoped, will be

Say "He suffered from smallpox," not "He suffered with....

(Continued Next Week)

CUT THIS OUT AND KEEP FOR REFERENCE

Do not use "kid" or "kiddies" unless you mean the young of

A funeral takes place "at" a church, not "from" one.

Avoid beginning a story with "How .....," "Why .....," "At a

Ban such constructions as "Mr. Smith is stated (believed) to

surplus of £5,578. 10s. 0d.

cotton were ginned and sold

ving conditions.

Nearly 200 of these 2,000 stands neidental belongings. Adequate well stocked, so that any single

Three meals are served each day, the main meal being at 5 p.m. Food preparation is carried out in splendidly equipped kitchens under the supervision of a European caterer. Boarders have the choice of a meat or vegetarian diet, separate dining rooms exist. ing for each. Hot meals are available throughout the night and provision is made for shift workers to take lunch tins to work

Africans, The building is to be Profits derived from catering erected through the generosity of § help to counterbalance the Counwell known Uganda Indian business magnate Mr. Muljibhai 🞖 cil's share of the loss on the Madhvani, M.B.E., owner of one & scheme, making it very nearly an of the two biggest sugar factories economic one.

The Hostel has its own Welfare in East Africa, Mr. Madhvani's generosity to Africans is not concentre, with a qualified Welfare fined to the building of the Officer in charge. Night classes. Commercial College, for he is also are held and are well attended. A erecting a Primary School on his boxing ring is available to the firm's estates for the children of many adheres to the sport, and African employees, as & suitable provision is made for the Technical School to train African & erection of punch balls and punch artisans, and an Agricultural & bags. No wonder the Hostel houses School to give Africans training some up-and-coming stars of the in scientific agriculture. On top & fistic arena!

of this, Mr. Madhvani has further & Other sports and entertainments Soffered two scholarshins to Uganda are provided for. Medical checks Africans at Indian Universities are made on all new arrivals, the Superintendent having a full-time The Commercial College is to be & Medical Orderly on the establish Scontrolled by a Board represent-

ing the Uganda Government, the & Germiston Location lies within & Uganda Chamber of Commerce & close proximity to European resiand that well-known British firm & dential areas, and for this reason Sir Isaac Pitman and Sons. It is there has been constant agitation intended that students should sfor its removal to a more remote spend three years at the College site. With this object in view the the first year in full time study, Council acquired a large tract of the second in part-time study and § land about ten miles to the South part-time employment and the § and adjoining the Natalspruit third in full time employment but \$ Station on the Vereeniging line attending the College for evening This land, eminently satisfactory as regards area, transport facilihave first completed a full second. ties, sewerage, etc., was bought some twelve years ago, but the In another sphere, the audited Second World War interferred accounts of the Ngogwe Ginnery, & with the Council's plans for its

### Future aims

Work commenced at Natalspruit in addition to 55 bales of 'fifi' lint. on the 1st January, 1949. 201 After deducting all costs of operahouses were built as the initial part of the scheme. These houses wages, audit fees, maintenance & have been completed and tenants are already occupying them. A property, the accounts show a net further 120 economic houses were started in September, 1950. It is The success of this solely African expected that these will be comenterprise has encouraged local pleted towards the end of March, opinion in the belief that after all & this year. the Uganda African can hold his &

Eventually it is anticipated that the Natalspruit site will accommosuccess has also increased the date between nine and ten thouslocal African's demand for more and families. Sewerage and electric lighting will be made availthe cotton industry which has for & able, and the railway line is to be a long time been in the hands of diviated in order to provide a more direct service than at present More trains will be run in time to come, giving normal sub-urban ease and speed of transport.

(Continued Next Week)

# SETLOLO SENA SA

SE LOKETSE LIKHATHATSO TSOHLE TSA LETLALO

Likete-kete tsa batho ke khale li sebelisa ZAM-BUK, hoba ba tseba hore ke setlole se matla ho feta tsohle tsa letlalo.



u ts'abisa ho chaka? Sebelisa ZAM-BUK. Setlolo sena se matla se tia bolaea maloetse

Haeba u na le maqeba kapa boruruse, kapa u lomiloe ke likokonyana, ZAM-BUK e tla phekola boholo ba kotsi



se koomaneng e mebalana e meta-

lana le e mesocana

GIVE YOUR FACE that

"NEW LOOK"

LADEN'S

Lightens and Whitens the skin and complexion. Removes pimples and blotches, dark patches and

including postage
Obtainable at The Border
Chemical Corporation, CHEMISTS
P.O. Box 295, Market Square
EAST LONDON.



She knows what is best for her daughter and the little one. She helped her daughter during the difficult times, telling her to take FELUNA PILLS. She knows how good they are. They made her daughter's blood strong, and so her grandchild is healthy and strong too. FELUNA PILLS are made specially for women. They give energy and drive away pain and tiredness. 40 Feluna Pills cost 3/3

20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store



### 'Save Money'

We have recently reduced the prices of furniture considerably and now is your chance to obtain from us the furniture you need at very low prices and on Easy Terms. Write to us and ask for a Furniture Price List and particulars.

CO Cape Town.



### EVERYTHING DEPENDS ON YOUR EYES.

- If you have trouble with your studies
- If you cannot see at work.
- If you cannot do your knitting or sewing
- If you have difficulty with reading
- If you have headaches

If your eyes are dull

CONSULT THE OPTICIAN. at the

### **GOOD HOPE PHARMACY**

(PTY) LTD.

CORNER OF BOOM & POTCIETER STREETS

PRETORIA

BIBLE STORIES IN ZULU By J. F. Scutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated, 3/9d (by post 4/-) INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE, Stories from the Old Testament, illustrated 4/-, (by post 4/3).
INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament illus

trated 4/-d. (by post 4/3d). ENQUIRE WITHIN UPON EVERYTHING. This famous book has an answer for every question you put to it. 9/6d (by post 10/-)

WILD LIFE OF SOUTHERN AFRICA by W.T. Miller 320 pages-75 full page illustrations. Describing in detail and vividly depicting the main animals, birds and snakes of Southern Africa. Handsomely bound in full cloth. 12/6d (by

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

(PTY) LTD.

PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS. BIBLE STORIES IN ZULU by J.F. Scutt. PIETERMARITZBURG



### THROUGH THE LYCEUM COLLEGE COURSES

Raise your earnings, easily and quickly, by studying with the Lyceum College. As an Educated man YOU will occupy the good positions with bigger salaries and benefits. Start earning to-day.

COURSES OFFERED BY THE LC.C. ndards V, VI, VII, VIII (N.J.C.), X (N.S.C.), Matriculation, National Diploma in Commerce-icultural Diploma, Lower Diploma in Bantus Studies, Taalbond Exams, okkeeping, Accountancy, Business Methods and Commerce, Shorthand, Typewriting, Com-y Law, Mercantile Law, Secretarial Practice.

<b>16</b>	The Secretary, tycous Coll	AND POST IT TO:  ore, F.O. Ser Setz, johnnesberg.  Course interested in
· Comme	ADDRESS	. 0.05
THE L	CEUM	COLLEGE

# RAPOROTO TSA LITEREKE LE MAHAE LEKALA LA BA BATS'O

Kantle ho pula e entseng 3 ins. pula e ea fokola mona. Ho bile le fantisi khoeling e fetileng.

'Maraka oa koano o ee o be kampong ea ha Sibasa kamehla, moo teng ho rekisoang litholoana tse lenngoang le meroho.

Lijalo tsa meroho lintle haholo. Batho ba bats'o ba se ba simolotse ho lema le ho jala masimong a

Lefu la sekholopane le iphile matla har'a sechaba. Ngaka ea Setereke e se e entlile batho bohle ba bats'o seterekeng sena leha ho bile ho le joalo, homme ho ts'epjoa hore he entoa hoo ha batho he tla thetha lefu leo bohale. Eona Ngaka ea Setereke e 'nile ea potoloha le Litletleniki tsa Setereke sena e ntse e phekola mafu a ba babang. Mosebetsi oa nchafatso ea naha le ho e ntlafatsa, o ntse o tsoela pele ka matla koano mona. Komi-

shenara le cena o nile a tsamaea hohle ka tloaelo ea mosebetsi oa hae, leha ho se ka ba ha eba le litaba tse matla tse ileng tsa etsa-

Sebokeng se na beng se le mohla la 7 Pulungoana, 1950, Lekhotla la ema ka maoto ho tlatsana le morekoano le ile la ikutloa hore le tla ro oa hore le kenngoe Lekhotleng le Leholo le tlang ho hlonngoa motseng oa Pietersburg, Leboeeng la Transvaal.

### Umzimkulu:

Sefako le sefefo se ile sa na, empa ka kakaretso ho ka thoe pula e nele hantle seterekeng sena, selemong sena. Ho lema ho se ho ba-

### BOEMO BA LIPHOOFOLO

Liphoofolo li khots'e hantle, feela ha ho e-s'o be lifantisi. Naha e bokellela motse oa bona nqa e leng | Sekholopane se ntse se le matla talana le lekhulo lea ts'episa. Metsi a mangata. Lesoe le teng faa-

Mohla la 24 Pulungoana Lekhotla la Setereke le ne le ena ntse ho ahoa matlo a macha. le seboka. Lekhotla la khetha Maxim Majozi ho ba motipi e moholo. Setho Mafa a tsebisa Lekhotla hore o tla beha lintlha tseo a hopolang hore ho buuoe ka tsona sebokeng se tlang sa 1951 e leng (1) 'Muso o thuse Batala ba ratang ho ithutela bongaka; (2) Hore ho holisoe mesebetsi ea matsoho Transkei le hore Bahlankana ba tsoang Likolong tsa Temo ba fumaneloe mosebetsi. (3) Ho khethoe Mosupisi oa Temo ea tlang ho tsamaisa mesebetsi ea mangope le liforo. Setho Josana sa tsitsinya hore ho ahoe matamo a metsi a liphoofolo le hore ba Posong ba kopjoe ho hloma moo ho nang le lifonotono mane levenkeleng la Cabane.

### MAFEKING:

Khoeling ea Pulungoana ho kile hana pula e ileng ea etsa 1.08 ins Khoeling eona eo ha eba le lifantisi, ha rekoa likhomo ka chelete e £338 12, 6, ha likolobe li rekiloe ka 84 6. 0. Khoeling ea Mphalane teng ho ne ho rekoe likhomo ka chelete e £1148 1. 6, likolobe tsona tsa rekoa ka £95 0. 6d Chelete ea li- holo ka likomiti 'tse ts'eletsen ntho tse rekiloeng khoeling ea li nang li tsona. Mphalane ka kakaretso ea eba £1243 2. 0 ha khoeling ea Pulungoana teng ebile £424, 18, 6.

Morena Tshipitota Motseoakhumo oa ha Makgobistadt ha Phi: 1950. Morero oa mokete e ne e le tsane. Risefeng ea Molopo ea Batala e Seterekeng sa Mafekeng o ile ka limpho tse tla neheloa ba sihia nahana ho hore ho etsoe bohlale ba hore libaka tse tharo li khaoloe ka sebopeho se tlang ho fana ka tulo ea ho aha, ho lema e ho fuli-

O ile a hanyetsoa haholo ke se ke hore ho holisoe mekhatlo eo ke

BAX W SEE

your skin

How to make

soft and smooth

If you like to have skin that is soft and smooth

Buy yourself a jar of Pond's Vanishing Cream-

A little of this snow-white cream rubbed care-

fully on your face will keep skin really soft and

smooth. You can feel the difference as soon as

This simple beauty secret is used by ladies all

over the world! Get your own jar of Pond's

Vanishing Cream to-day! Only 1/6d.

like a baby's, this is all you have to do.

that's the one with the big V on the front

you put the cream on!



Ho bile monate haholo ha ho qaleha mohobelo ona oa jive. Li tla ho liehetsoe, homme libaka tse ngata le letsatsi le chesang ha li caka tsa ama hakalo 'mino oa bana ba hobelang.

chaba sa hae, ha a ne a se laela ho | ba nang le cheseho. ngoe Makgbistadt. Ka lebaka la bohlale ba hae o ile a ba a tseba hore a bokelle boholo ba sechaba leha ho bile ho entiloe batho ba ba-

### LEFISOANA

Selemong sa 1945 Mokhatlo oa Barutuoa o ile oa reka lefisoana la 'Cup" leo o itseng le bapalloe ke bana ba Likolo tse Nyane tsa Ma seking le Seterekeng sa teng. Liphuthehong tsa Litichere ho ile ha

Bohato bo bong ebile ho theha mokhatlo oa lipapali, o bitsoang "The Mafeking African Inter-School Sports Association," o sebetsang ka matla haholo. Lefisoana leo le boletsoeng le ile la bapalloa ke bashemane le baroe. tsana selemong sa ho gala sa 1946. Lipapali tsa eba ntle haholo. Selemong se latelang seo, Mokhatlo oo oa reka lefisoana la ba lebelo le lipapali tse ling.

Ka thabo ho hlahisoa hore mafisoana a mang hape a mane a fanoe ke Benghali C. Riley, K.C. Rowe, Dr. S. M. Molema le Moruti Mark Nye. Likolo li motlotlo ha- Ba ba bare ba ea hlokomela hore

Likomiki tsena li ne li nehelanoe ho ba li hapileng moketeng o neng o entsoe mohla la 13 Mphalane hore ho fumanoe chelete e tla releng lebelong. Ho sa ntsane ho batleha likomiki tse ngata. Ka kakaretso ho ka thoe lipapali li ntse li nts'etsoa pele hantle, ho batlehang

har'a sechaba se mona Mafeking, ne ba bitsitsoe ka taelo ea Ngaka

### MUSONG

Komishenara oa Vryburg ha mmoho le Morena Kegatilwe Letlofile le Morena Kobotsi Kopomoumellanoa ho hore lefisoana leo sane, Morena Peko Omang Gasee bapalloe ke bana ba mona feela, melo le Morena Tsetsang Rabane oba ho ne ho lemohiloe hore li- ba ile ba etela Mafeking mohla la olo tsa Setereke tse ling li hole 23 Pulungoana ho tla tla utloa ba oo ho leng thata ho finyella lipa- bolelloa ka ha letamo le ahiloene ke Sechaba sa koano, le ho bona kamoo letamo leo le ahoang ka

> Komishenera oa Kuruman le Morena Toto Rabonyane le Morenana Piet Saemaco, le Morenana T. Suping le Morenana Jafta Moreladi ba ile ba chakela Mafeking ka morero o kang oa bao mohla la 28 Pulungoana.

Marena ao oohle a ile a amoheoa ke Morena L. K. Montsioa, honme ba tsota mosebetsi oo ba ba bolela hore le bona ba il'o etsa moebetsi oo hobane ba bona letamo la metsi a le mangata naheng ts'enyeho ha e ke e eba kholo.

### MQANDULI

.88 ins e meshariloe puleng e leng ea na khoeling e fetileng. Se terekeng sohle hoa lengoa, hoa ja oa. Liphoofolo li khots'e hantle.

Khoeling eona eo, Komishenara a chakela libakeng tse Kwaaiman, Wilo le Nenga Clinics, Ngewanguba, Nzulweni Plantation, Upper Mpako, Ntlangaza, Mboziza, Madwaleni, Jixini, Darabe, Xorana, Mabehana, Nenga Crocodile Vlei le Coffee Bay.

Tleleniki ea Wilo e ipha hantle haholo, ka hobane batho ba moo ba sebetsana le eona ka cheseho. Ho hopoloa hore ho tla fumanoa Nese e tla sebetsa Nenga le hore ho tla buloa Tleleniki eo hang khoeling ea Ts'itoe 1950.

Ho ile ha romeloa maqosa ho ba Puso koano ba lekala la 'Muso ba lokise tsela e tlohang Mqanduli e eang Coffee Bay. Morero oa ho hloma mehala ea lifonofono Wilc Clinic ha o so o phethahale. MSINGA:

Ho nile pula mathoasong le mafelong a khoeli ea Pulungoana, 'me ea etsa 2.57 ins. Leha hole joalo e ne e se pula e ntlehali Pula e ntle e nele mohla la 20 le la 27 Pulungoana.

Ho sa tsoa simolloa ho jala limela tse ratoang, homme ka lebaka la ho fokola ha lipholo, haho ea lengoa haholo. Moo ho lenngoeng hantle ke moo ho ts'elloang naha ka metsi. Moo batho ba neng ba ruile liphoofolc tse ngata, ho bonoa ba lema ka mehoma ea matsoho ba bile ba ntse ba hasa ka matsoho. Ke khafetsa motho a ka bonang mosebetsi ona o etsoa ke basali le baroetsana.

Liphoofolo li ntse li fokotse, ke libakeng tse maralleng le lithabeng Msinga le Pomeroy moo joang bo tlang ho ba bongata ha e le mona pula e nele. Libakeng tse liphuleng moo ho chesang, ho sa ntsane ho batleha pula e ngata ho hore joang bo tle bo none. Liphoofolo tse kholo tse ileng tsa ntle ho litonki tse shoeleng ka bolaoa ke ho otisoa ke komello ka bongata ke 3,823.

Ho ntse ho rekisoa meroho es litamati, likabeche le lieiee mane Tugela Ferry le Keats Drift.

Lekhotla la Sebaka sa Msinga le ne le ena le seboka sa lona se ts'oaroang hang ka mor'a likhoeli tse peli mohla la 22 Pulungoana 'me ha buisanoa ka litaba tsena,

Benghali Makwane, Ndlangisa l Smhlahlo ba ha Komishenara b ne ba luletse lihlahlobo tsa bona.

# 1948-1949

VIII. THUTO

Le hoja litaba tsa boikarabelo thutong ea Batala li ile tsa behoa matsohong a Lekala la Litaba tsa Thuto ho tloha mohla la pele khoeling ea 'Mesa, 1945, Lekala lena le 'nile la ikopanya le morero oa litaba tsa Thuto ka Mongoli oa Litaba tsa Patala ea ka Khoelata Litaba tsa Batala, eo ka Khoeletsc ea Chelete ea Mesebetsi ea Batala, No. 29 ea 1945, e leng Molula-Setu-Boto ea Kopano Ea Boeletsi Litabeng tsa Thuto ea Batala. ile ha sebelisoa chelete

mererong eo lilemong tse hlano o se etsa, o tla atleha ruri. tse fetileng e tjenana.

1945-46 ke £2,879,564. 1946-47 £3,489,408. 1947—48 ke 1949-50 ke £5,716,050.

Mathoasong a selemo sa 1949, ho ile ha khethoa Komishene e tlang ho phenya le ho tlaleha malebana le thuto ea Batala ka ho ea ka tsebiso e neng e phatlalatse Gazetteng ea muso oa THUSO EA BASEBETSI: Union ea No. 4116 ea mohla la Hlakubele, 1949. Komishene ha e e-s'o fane ka ripoto ea eona.

Batala ba ithutang botichere. HOFEISI EA MESEBETSI

sebe ho 'na ba utloa mathata le ba lefshoang. litletlebo tsa bacheki ba merafo, a basebetsi.

Ka tsela ena basebetsi ba merafo ba na le sebopeho seo ba tsebang taong e le ingoe, moo ho seng ho ngata hakaalo, ba bang ha ba ka Maponesa, Bo-Mabalane le ba ba ho beha kapele ho Boto ea hore efela ho ne ho hiekemane.

Ba Mosebctsi oa Merafo ea Gauda ba hille ba lumela ho thusa ba Mokhatlo ea Mesebetsi ka hohle kamoo ba nang le hona, homme tsohle tse eeng li behoe kapele ho Komiti ea Barafi ba Gauda ba Lekhotla la Merafo la Transvaal, ka Komiti ea Mesebetsi ea Batala. li ee li sebetsoe ka lerato le kutloelo bohloko.

Mokhatlo oa Basebetsi, o neng thehoe ka selemo sa 1947, oo ho Ho ile ha sebelisoa chelete e fihlela joale o ntseng o talimiloe ngata Mererong ea Thuto ea ke mahlo ho bona hore na ona o Batho ba Bats'o selemong sa tla sebetsa joang, empa ho kholisa 1949-50. Chelete e sebelisitsoeng hore ka seo ho seng ho bonahetse

### LITLETLEBO MESEBETSING

Nako eo ho etsoang tlaleho ka £4,689,271. 1948-49 ke £5,452,752 eona, ke ea khutso e ntle, eo ho seng mefere-fere ea letho mesebetsing. Ke libakaneng tse seng kae, moo mosebetsi o 'nileng oa ema ka lebaka la lipelaelo le litletlebo tsa basebetsi, le teng e hlile e se tse kholo-kholo.

Lekala lena moo le neng le latsane le lihofosiri tsa litereke, e 'nile la tsoela pele ho nehelana ka thuso ho basebetsi har'a nana Palo e na ke ea chelete e fuma- ena le linaheng tse ka ntle ho noeng e lokela ho sebelisoa. Ho meeli ea eona, kapa ho bang ka na le £870,000 e sebelisoang ho basebetsi ba ileng ba holofalla fepa bana, £197,800 ea ho meaho kapa ba hlokahalla mesebetsing ea likoko le £18,750 e kalingoang bao ka Khoeletso ea Basebetsi ea 1941, ba lokelang ho lefshoa. Ho hola ha mesebetsi naheng ea Ho hore ba Hofeisi ena ba tle ba Kopano ho phahamisitse lenane le

Selemong sa 1948 ho ne ho ena le hore ba li fumane hantle, ba na le batho ba 74,191 ba batlang ho le bats'oari ba matlo likomponeng lefshoa, bao ho bona ho ileng ba bao ka bona ba tsebang makukuno lefshoa ba sebelisoa chelete e £419,469.

ho hlahisa lipolelo tsa bona ho Motsamaisi oa Mosebetsi oa balokelang. Ha e le bo Ntona, Batala o ntse a jere boikarabelo li le ngata ka teng, ha bonahala



Sesoasoi se seholo, Ambrose Mashaba, ke eo pel'a microphone a ntse a ts'ehisa ba neng ba le teng mokeleng ona nakong eo ho ntseng ha bapaloa ka ho fapana ha lipapali. Letsatsi lohle moea oa Keresemese o ile oa bonahala.

hammoho ka thoko ho ba sebe- lillo tsa ba lokelang ho etsetsoa

asebetsi boble Basebetsi ba Merafo ba ne ba beha mabaka a utloahalang kapele ho Hofeisi ea Mesebetsi, homme boits'oaro ba bona liphuthehong bo ee bo be botle. Ka ntle ho tse ling, sena se boleloang se bopa kutloano mahareng a mohiruoa le

Ka makhetlo a mangata ho se o 'nile ha hlaha likopo le lithonello tse tsoang ho Batala, tse ing e le tse fokolang, tse ling e likopo feela, ha tse ling e ne le tse thata, homme ba Hofeisi Ea Mesebetsi ba 'ne ba sebetse litaba tseo ka tsela eo ho sa belaetseng ka letho. Taba ea meputso e ile ea buuoa haholo likopanong tsa mofuta oo.

Nakong eo ho ntseng ho its'ebe letsoa. Ba Lekala la Mesebetsi ba ee ba romele letoto la lipotso tse ho mameloa ke lingaka le ho phepatla likarabo malebana le bophe- koloa ke tsona, ho hore ho tle ho e ha karabelo e fumance e tsoang se bo boetse bo nkile matla hoo ho etsoa popompo eo ba Hofeisi ea chelete. Thlaloso ea Morero ona e Mesebetsi ba etsang tlaleho, ba teng tlalehong ea selemo se bile ba e thants'etsa ka tsoe bona fetileng. ba li bonang.

Tlaleho eo e joalo e sa ntsane e alinngoe ke mesebetsi ea merafo ba Lekala la 'Muso la Litaba

sang mokoting. Ho hopoloa ke meputso tlas'a Khoeletso ea Ba homme ea eba letsatsi la thabc hore ha ele joale, litaba 'li Lefuba La Mekoti No. 47 ea 1946 he. noo ho tsebjoang maikutlo a lebitsong la Batala ba Kopanong e Ba Kantle ho Meeli ea Kopano ba tsoeroeng ke lefu leo. Le lillo tsa mofuta oo li ee li tlohe li etsoe

ke bana ba bona. Ho se ho boetse ho atolositsoe itemana tsa Khoeletso eo, e atoloselitsoe hoba merafo ea mashala

Ho ile ha sebetsoa lillo tse 1,617 ho tloha mohla la pele 'Mesa 1948, ho isa ho la 31 Hlakubele, 1949. Ho ile ha sebelisoa chelete e etsang £192,740 ho thusa bao ba boleloang. Chelete e £34,986 e ile ea lefshoa beng ba batho bao ba anngoang ke tsietsi eo.

ba bona mesebetsing, homme e fumanoe hore na bohloko boo bo merafong eohle e Gaudeng, ebe e lokelang hore ho eketsoe thuso ea

### LINTHO TSA BATALA:

Pokello ea chelete le liphablo tse ling tsa mofu oa motala ea shoeletseng mosebetsing le tefo e



Ke bao ba mojaho oa libaesekele ba tioha moketeng ona oa selemo. Monghali Keswa o ntse a le lipha- Waterkloof, Pretoria. Moputso o motle le cheletenyana li ile tsa fumanoa ke ea nkileng mojaho le ea mo hlahlamang.



"Ungadinwa nangomso," ke mantsoe a ileng a buuoa ke Col. C. J. N. Lever, Motlatsi oa Mongoli oa Litaba tsa ba Bats'o, ea bonoang mona a bua ka microphone moketeng oa selemo oa lipapali tsa ba Bats'o Waterkloof, Pretoria. Pel'a hae ke motsamaisi oa mokete ona, Mr.

A. M. I. Badenhorst

Mokhatlo oa Waterkloof oa Pretoria, o hlola o eba le lipapali selemong se seng le se seng ha Keresemese e atamela ho hore batho ba sebetsang ba ithabise. S elemong sena lipapali li bile ka la 9 Ts'itoe homme ea eba letsatsi la thabo e kholo ho ba 600 ba neng ba le teng.

ba tla ho tla tla entoa le hoja ba bang, bona ba ee ba kopanngoe Litaba Tsa Lefuba La Mokoti Ho ne ho jeoa mahapu, liboroso, lehoetla la poone, lipompong, likukuse, linamoneiti, le leting le lintho tse ngata tse ileng tsa thabisa batho bohle, ho roetsoe likepisi tsa lipampiri ho tsupjoa koae, ho sa qellanoe.

### **PULO EA MOKETE**

Ka morao ho lijo mokete oa buloa ke Motlatsi oa Mongoli oa Litaba tsa Batala, Lt. Col. C. J. N. Lever. A re o thabile haholo ho bona bahiri ba Batala ba Waterkloof ba etselitse bahlanka ba bona mokete o monate hakaalo, a re puo ea hae ho bona ke hore; "Le ka moso!"

Bahlanka ba ne ba ithabisitse namonate ka lijo tse hlabosang, homme a re o kholoa hore ba tla thabisoa ke lipapali tse tla latela le hore ha ba ka ke ba lebala letsatsi la mofut

### LIPAPALI

Ho ne ho ena le lipapali tse ngata tse neng li lokela ho etsoa. Ho ne ho bile ho bonts'anoa mesebetsi ea ba tsebang ho sebetsa ka matsoho le ho bopa lipitsana le ho beisana lebelo ka banna le roetsoe libotlolo hloohong, ho behisoa libaesekele le hona ho jae-

Ka lehlohonolo ha ho ka ba haeba le likotsi letsatsing leo, le hoja libaesekele tse ling li 'nile tse oa. Haho ea ileng a hlaha kotsi,

### BOITHABISO

Monghali Ambrose Mashaba, ea

etsoang kamorao ho moo, kamorao no hore ho lefshoe melato ea hae, e hore e romeloe hammoho le liphahlo tsa hae sebakeng seo phelang teng ke mosebetsi o mong ho tloha mohla la pele khoeling oa Mookameli oa Mesebetsi ea ea Phupjane 1948, ha pele ba ne No. 1988 ea selemo sa 1911 e ba sa etsetsoa letho Khoeletsong Batala, tlas'a Tsebiso ea 'Muso ea phatlalalitsoeng tlas'a Khoeletso ea Mesebetsi ea Batala ea No. 1 ea 1911. Selemong se fetseng choeling ea Hlakubele 1949, ho ile ha fetisoa liphahlo tse 3.039 tse ka baloang ka hore li lekana le chelete e £22,544.

Mokete o ne o galoe ka ho fana i tsamaeang le Libaesekopo tsa Nka limenye-menye ke beng ba ba- A. D. o ne a hoeletsa ka lenaka hlanka ba sechaba se Waterkloof. la oaealese homme a qeta letsa-Ho ea ka moo maratha a oeleng tsi lohle a ts'ehisa batho bohle ba tafoleng le lijo tse setseng li neng neng ba le teng moo, ha a soma kapa a khepho-khephola ka bosoasoi linthong tse etsoang.

Ho ne ho letsoa lipoleiti tse neng li binoa haholo ke mechini ea ba N. A. D. Mots'eare oa mantsiboea Bente ea Nathaniel ea Batala, ea bapala, homme ha nyakasoa, ea eba letlaburu la thabo fe-

### MEPUTSO LE MEQHAKA

Monghali Ambrose Mashaba a fuoa moputso ka ho khothaletsa batho thabong le ho ba qaboleng hore ba se jeoe ke bolutu. Batho ba ts'eha haholo ha Sajene ea Motho e Mots'o, e leng Sajene Mogotsi ea neng a eme ka maoto ho thibela h hore batho ba se ke ba sitisa, letsatsi lohle a ile a fuoa moputso hobane a sa ka a ts'oara motho le ea mong letsatsing

Meputso ea ba sihileng e ne e nehelanoa hang ha ho qetoa ho mathoa, ke Mong a Mokete. E mong ea neng a fuoe moputso oa lipitsana a boela a una moputso oa lebelo la sejaka, e leng lehlohonolo le neng le mo fihlele.

Ha mokete o fela ha lulueletsoa Mong'a Mokete e leng Mr. E. Wyatt Sampson ea neng a sebetse ka matla ho hore letsatsi leo e be e be le monate. Ba Lekala la Tsa Batala ba 'masepala oa Pretoria le ba Lekala la Thuto ba ne ba kentse letsoho morerong oo.

DO YOU LIKE JIVE

### SWINGS BLUES?

"BB" JIVE SERIES Listen to the Latest Addition to the Swinging the Cat and How About That

on BB611.

Omtainable at all Music Dealers and Cycle Stores.



Trade enquiries: P.O. Box 64 88. Johannesburg

# POND'S VANISHING CREAM Foundation Smooths-Holds Powder-Protects



What decides the game? Speed, accuracy, timing-and what

When you put on a pair of Tenderfoot Tennis Shoes you start off with the advantage of their extra support, extra snugness and the superb comfort of their cushion insole. And from first service to game and set, that makes all the difference.

TENDERFOOT

TENNIS SHOES

. In Oxford and Lace-to-toe styles and in straight and half sizes.

A GOODWEAR PRODUCT

# ZUBES WILL HELP YOU

it doing your throat and chest good. For coughs after colds, for sore throats due to dust and dryness —Take Zubes.



moment! system — gradually, insidiously.

Brooklax gets to the root of the trouble and

CHOCOLATE LAXATIVE

may be

attacking

you at this

Just What You Need! ON TERMS TO SUIT YOU!

Deposit £1-2-9 and

8/- MONTHLY

Write for Free Catalogue

The Albert Furnishing Co. Ltd Complete House Furnishers. 74 Main Road-Claremont

C.P.





College education who gets ahead. Let Union College Home Study Courses help you to become well educated so that you may qualify for a better job.

Courses in all subjects including:
Standards IV, V, VI, VII and VIII. Junior Certificate, Matriculation,
Agriculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and
Typenviting. Also Dressmaking and Needlecraft (for women).

post this	coupon	for free	information.
Contraction of the last of the	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	COLUMN DEP	a lating to

P.O. BOX 3541, JOHANNESBURG. Please tell me about your Home Study Courses. The Course I went let

The standard I have passed is -My age is \_ Blease write clearly in CAPITAL LETTERS

COLL

# BANTU INTER-PROV.

(By SEBATALADI)

THE SIXTH ANNUAL INTER-PROVINCIAL COMPETITION OF THE SOUTH AFRICA BANTU LAWN TENNIS UNION, HELD AT EAST LONDON AS FROM DECEMBER 16-23. HAS BEEN DE-CLARED A DRAW. THE TOURNAMENT COMMITTEE WAS FORCED TO THIS DECISION BY BAD WEATHER CONDITIONS WHICH MADE PLAY IMPOSSIBLE ON THURSDAY, DECEM-BER 21. WHEN PLAY WAS ABANDONED, THE TRANSVAAL WAS LEADING, WITH NATAL AND EASTERN TRANSVAAL LYING SECOND AND THIRD.

majority of players when it was Natal still to arrive. announced that, owing to pressure Arrangements for Visitors oreseen its approach.

Experience is the best teacher, tions, East London people of all nowever, and we can only hope sections responded quite well to that those responsible for this appeals for assistance. The followorganisation will not allow them- ing are some of the donations and

Khomo Plays European Champion

whose encouraging remarks were repeatedly applauded by the big rowd present from all over the

### Observations From The Secretariat

Whilst I regret the incompletion of the S.A.B.T. Union tournament, held at East London, as a result of time factor, yet it will be noted that there were other causes contributory to the retardment of the

Firstly, Provinces did not respend in time in getting their players on the courts upon announcement of matches. In addition, players were also not ever ready for play.

Finally, it will be recalled that provinces were requested to supply umpires to officiate matches when called upon to do so, but response to this request was not satisfactory. The writer, therefore, goverls to provinces on behalf of the Union co-operation to this end.

-H. H. Mavi. Ass. Secretary, S.A.B.L.T.U.

2000000000 The first exhibition game was nen's singles between Mr. G Khomo, the S.A. Bantu champion and Mr. S. Dugmore, the 20-year ld East London (European) sing es champion and runner-up is

At first, Khomo, who had arrived a little more than an hour earlier that morning, after spending two nights in the train, appeared to be finding it difficult to se'tle down against Dugmore's spin service and fierce backhand cross court drives. But as the game went on, Khomo's speed and consistency, grafor him and, after five games-all had been called, he captured the

Partnered by Mr. G. Tudhope 1947 Border triple champion ho has now turned professional Mr. Dugmore played two sets of nen's doubles against the veteans Messrs. G. G. Xorile and J. Myles. There was nothing much to alk about in this game except Mr Tudhope's remarkable courtcraft The white pair won 6-1, 6-4.

B. Malunga, president of the

eventuality was by no means a the visitors were fairly good. shock to some of us who had long According to Mr. J. Mangala who was in charge of all prepara-

pean) £5. (iii) Messrs: Baker King Ltd: 100lbs. white sugar and 10lbs. tea to be served at tennis courts during the day (iv) East Bank Bus Service: a trophy presented by Mr

TWO MEMBERS OF

TVL. TEAM selves to be caught napping again, assistance-in-kind given:-(i) Unit- team that participated in the ed Tobacco Company: three vans South Africa tournament at East vities. They constantly admired to assist in transport for the dura- London recently and who appeared his fine qualities combining a res-The official opening of the tour tion of the tournament; free supply in the picture in the last week's pect for people of all classes. His nament was made by Mr. Quin of of cigarettes, calendars, pocket issue of the Bantu World are the United Tobacco company mirrors, and draught boards. (ii) Misses E. Sotyatu and A. Mbangeni

## The T.B.R.F.U. Meeting

which is three clubs according to Resha had not handed over the his executive, Messrs G. Khomo, meeting agreed to carry on busivice-president and V. Sondlo, ness in spite of this.

Nyangiwe were not allowed to voice their views at the meeting. to 1 p.m. when it adjourned for

At 2 p.m. the president sum-

Bethel Practising School girls are nore keen in sports than boys rogramme.

Following are the year's basketball and soccer matches:-

Vknop 0-2. Bethel "B" beat statement as it did not bear the Vknop 1-0. Bethel "A" beat Put- signature of the treasurer. Orlafontein 2-1. Putfontein "B" beat ndo, Swallows and Bantu wanted Bethel 2-1. Bethel "A" beat the statement discussed and Quaggaslaagte 3-1. BASKETBALL: Bethel beat Vknop 21-19. Bethel "B" beat Some of his placings caused gasps Vknop 41-17. Bethel "A" beat and applause from the spectators | Putfontein 21-19. Bethel "B" he white pair won 6—1, 6—4. beat Putfontein 41—26. They lost After a vote of thanks by Mr. A to Quaggaslaagte 10—34, 13—25. Some delegates appealed to the -H. I. R. Mokgethi

And only a Tickey too! The biggest tickey's worth of thirst-satisfying goodness you can buy. Everybody's drinking it.

> Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED 3, Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326. 372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3334. Under appointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.

I understand that the Milner hotel, the most luxurious non-European hotel I have ever seen Open Championships Abandoned
General disappointment and disastisfaction was expressed by the nine provinces represented with Notal at 11 to 12 to 12 to 12 to 13 to 13 to 14 t Sokutu, Mr. and Mrs. E. Bambani Messrs. J. D. Gubevu, J. Masha-(Scores appear on back page)

The names of the other two

# moned the Union meeting in the

On December 10 the Transvaal address said he regreted to in-Rugby Union held its annual form the delegates that the general meeting for the year 1951 minutes of the last annual gene--52 at the Bantu Men's Social ral meeting held in October 1949 Centre, Eloff Street Extention, would not be available as well as Johannesburg. While the dele- last year's financial statement gates were still awaiting the He went on to say that the then quorum to start the meeting. He went on to say that the then general secretary, Mr. Robert the constitution, the President of minutes book. Mr. Resha told the Union, Mr. Ben S. Mazwi and them that they were lost, but the

secretary, convened another Those absent were: Messrs. Maremeeting with the delegates of the le, D. Mfeka; G.B. Makalima, G. Bantu High School, Orlando and Baku; F. Mavi; F.B. Manana; S. Swallows clubs.

This was a caucus meeting, the aim of which was to discuss those who would be fit to take office

The dolor.

The dolor in May, T. B. Mandia, S. Ntshekisa; R. Swanepoel; A. M. Vabaza and T. Ntwasa. Present were Messrs. M. Vabaza; A. Dweing:— Messrs. Dalton Mabena, T. Nobekho, A. Kumalo, F. Ndaba. for the ensuing year. The delegates of the Pirates, Wallabies, Mathiso; Jojosi for Wallabies; Di-gates of the Pirates, Wallabies, ngwayo and two others for Pi-were conveyed from City Deep Olympics and the referees of the Union, Messrs. G. Tyobeka, L. Mafongosi, S. C. Mxakato and M. Rates; M. Klaas for Swallows; J. location to the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a double-decker, one bus, a logomorphic formula of the Croesus Cemetery in a logomorphic formula of the Croesus Cemetery Ndziba and S. Ntsepe for Orlando; rry and a number of cars. M. Nyangiwe; P. G. Tyobeka; L. Mafongosi; S. C. Mxakato for Tributes This meeting lasted from 11 a.m Referees and P. Ncaca and Jafta for the visitors.

Letters from clubs introducing speaker after speaker, dwelt on delegates were read as well as a the fact that Adonijah's name circular letter from the South will live long in the memory of African Rugby Board. Discussion those who knew him. He would arising from the circular letter be remembered, they said, for his broad outlook and wide interests. from the S. A. Board she post- He was a great sportsman who poned for another day yet to be was wellknown particularly in decided on.

Reports and addresses from the circles. In tennis he won although the school provides captain, manager and secretary many trophies. His death is a captain opportunities. Occasional of the Transvaal were also read. dually gained the upper hand visits to the Pretoria Zoo also do The president distributed the and relatives, but to a number of form a vital item of the school copies of the financial statement organisations of which he was a among delegates. Pirates, Walla- member. bies and Olympic as well as referees delegates objected to SOCCER: Bethel "A" lost to the discussion of the financial accepted.

At this stage the meeting became rowdy and the chairman failed to restrain delegates who chairman for adjournment and others for progress. The chairman, however, in view of the conduct, was compelled to declare the meeting closed.

When the executive committee was elected two clubs were present and the quorum was broken. This happened after the chairman had declared the meeting closed and many delegates were

(This report has been shortened) -Sports Editor.

### Sophiatown Tennis Team To Play At The Cape

The Sundown L.T.C. of Sophiatown left on December 21, 1950 on and Aliwal North. The touring team is composed of men: A. Tsotsimpe (captain); C. Johnson, Pooe and J. Davis; women: C. Mantje, A. Lihlaku, N. Butelezi and Mr. J. Modise manager. We wish them a pleasant tour.

-P. G. Tyobeka

### BRENHILL Setlolo Sa Moriri

o nolofatsa moriri o ke bolepo. O pikitlelle bloohong boseng. Moriri oa hau o tla qeta boholo ba letsatsi o le motle. Koomana ke,

HAHO POSO 2/0

ROMELA CHELETE KA ODORO HO: A. WOOD & CO., 83 LONG ST., CAPE TOWN.

## DEATH OF POPULAR SPORTSMAN AT CITY DEEP

The sudden death of Adonijah Gojo Mbinza, who for many years played a prominent part in sporting and welfare activities occurred in Johannesburg on November 18, 1950. He died at the age of 46.

Mr Mbinza died at his home at European hotel I have ever seen in South Africa, also played its worked and stayed with his fapart by offering to accommodate mily for many years. He was butournament visitors at a reduced rried on November 22. The decharge. The following stayed at the hotel:—Messrs. A. B. Malunga. Mrs Kate Mbinza, and three daughters Vera, Greeneth and Fannie Mrs Mbinza was formerly Miss Kate Ndaba of Germiston.

Adonijah was born at Rabula announced that, owing to pressure of time, the open championships had had to be suspended. This eventuality was by no means a few instances, the arrangements for the comfort of the visitors were fairly good.

Arrangements for visitors

Except in a few instances, the arrangements for the comfort of the visitors were fairly good.

Messrs. J. D. Gubevu, J. Masna was born at Rabinal was and received his Primary Education at a local school before he finally moved to Alexandra Township, Johannesburg where he was not only popular with sportsmen, members of the Transvaal tennis but all who came in contact with him in his many and varied actitact enabled him to have quick insight into a problem and provide a solution.

### Well Attended

Late Mr. Mbinza's popularity was proved by the large number room where they held the caucus of mourners who attended his fumeeting. The president declared neral conducted by the Rev S. the meeting open and in his Mzamo, Priest in charge of the Eastern Native Township circuit. With him were the following ministers. Revs J. Mngadi, Mofokeng, Hlabangane, Cele and Rev Maoteng. Prominent people from the Reef Towns, including a number of Nurses from City Deep and Baragwanath Hospitals also attended were received from Mr. M. Mashela, Miss Sshir-lly Mbinza, Mrs. Ndaba Mrs. Goldbatt, the two Magwaca sisters, Mrs. M. Pongoma, Rev and Mrs. Madiba, the A. M. E. Church, the Bantu Men's Social Centre of which the deceased was a

were conveyed from City Deep

Warm tributes were paid at the grave side, Among other things, the rugby, football and tennis



Mr. A. G. Mbinza A substantial sum of money was collected to cover funeral expenses. Mrs. Kate Mbinza, widow wishes to thank all those who tried to cheer her in her bereave--Dizamahlebo.



He felt shaky and uncertain. Though he wasn't ill, he didn't feel really well either. His brain seemed to be tired and slow. He was silent in company, did not understand jokes. Women did not

### 10 DAYS LATER:

Mr. Kilana is like 'a new man"!

He has been taking VIRATA for 10 days. Now look at him! His eyes are steady, his hand is firm, his movements are quick and sure. Because of VIRATA his brain is clear, and he says many interesting things and makes jokes. To-day he is popular with everyone— men and women alike!



Virata costs 3/3 for 40

Trial size 1/9 (20 pills)

THE MAN FROM FORT-ELIZABETH-SAYING A TORCH CAN MAKE BRIGHT LIGHT ONLY WHEN IT HAS A GOOD


Without a battery, your torch cannot make light, but with Eveready Batteries it will always give you bright light to help you every night: Eveready Batteries are always strong and fresh because they are made in South Africa. They cost very little but last many weeks. Stores have many of them so you need never be without a bright torch.



BATTERY







Manufactured by
EVEREADY SOUTH AFRICA LTD. P.O. Box 401, Port Elizabeth TORCHES AND BULBS TOO

**PROGRESS** 

Sports Activities

soccer teams were given the great-

On the whole this has been a

Personalia

The principal, Mr. T. A. Makae,

will as usual spend his holidays in

Heilbron in the Orange Free State.

will also go to the Free State for his holidays. Mr. M. S. Jelen, Afri-

kaans Master, will get married to

Miss Muedi of Elim. We wish

ness and success in their new lease

of life. Mr. E M. Rabothatha will

pioneer of Mokopane Training

College, and an agent of "The

successful year.

wedding at Belfast.

Trichardt .- 'Mokgaga'

nesburg and Rustenburg.

nations.

School.

MPHAHLELE SCHOOL REPORTS

## THE PEOPLE'S COLUMNS

year, 6/- six months 3/- three months. Write to The Bant. News Agency (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663, Johannes-

IMPORTANT NOTICE

In order to assist readers the charge for Domestic advertisements (Births, Murriages, Deaths etc.) in these columns will now be 1d. per word, and the charge for trade advertisements will be 3d. per word. Please note that no advertisement will be published unless cash, postal order or cheque is sent with the advertisement. All correspondence to:- The Advertisement Manager, P.O. Box & 6663, Johannesburg

lacacacacacacacacacacacacac SITUATIONS VACANT

AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS BURG. Good commission paid for spare-time work. Residents only of these towns should apply. For full particulars write to:

The Manager, Bantu News Agency, Box 6663. Johannesburg.

MEDICAL LABORATORY assistan wanted as research assistant. Ju certificate or mauriculation de able. Must have good clerical abl buties to commence January, 1 Salary £.5 per month. Reply... Bantu World.

THE VACANCY for Male Nati Trained Orderly at the Penge Mi Hospital is now filled.

BAMANGWATO TRIBAL TREASURY APPLICATIONS are invited for post of Accounts Clerk. Salary £96 p.s with possibility of eventual promo-tion to Treasurer at £360 p.s tion to Treasurer at £360 n Minimum gualification: Matricul tion. Applications to District Con missioner—Serowe, x-6

VACANCIES FOR BOARDERS
APPLICATIONS are invited from boys wishing to follow the Transvar Junior Certificate course Form I. and III. Room is also provided follows in primary classes. Std. III. VI.—Apply immediately to the Principal. Shifuvane Secondar School. P.O. Shifuvane, Via Letab Northern Transvaal. 644-x-20.

TWO TEACHERS with Domesti Science qualifications needed for school attached to Salvation Army African girls' home in Johannes burg. Successful applicants wil be required to undertake duties out side teaching hours; And normally reside at the home. Usual rate ot salary. Apply giving full details to the Missionary Liaison Officer, P.O. Box 1018, Johannes

TEACHER WANTED for Emmarentia Geldenhuys Secondary School testimonials, must reach the Super intendent, P.O. Box 85, Warm baths before the 16th January, 1951 State qualifications subjects offered teaching experience, etc. Duties to remenced Jan 30th, 1951.

WANTED STREET SELLERS Ltd., 11 Newclare Road, Industry Johannesburg, N/C x

HO BATLOA BA REKISANG LITE RATENG tsa Johannesburg le Me-tseng en Gauda ho rekisa "Bantu World." Foello e nile hahoio. Ngolic kapa u ikise ho The Bantu New Agency (Pty.) Ltd., 11 Newciare Rd Johannesburg, N/C x-6-

Town Council of Rustenburg VACANCY: BANTU DISTRICT NURSE

APPLICATIONS are invited from suitably qualified persons for the above position on the salary scale £108 x 12-£144 per annum plus statutory cost of living allowance The commencing salary will be ermined according to the qualiations and experience of the sucul applicant.

plications stating age, earliest duties can be assumed, previexperience qualifications whether married or single, which official and other languages applicant can speak and accompanied by copies of certificates and at least two testimonials, must reach the undersigned not later than Saturday 27th January, 1951 at 12 noon.

The successful applicant must serve a probationary period of six months and submit a satisfactory medical certificate before commenc ing duties.-N. PRINSLOO, Town Clerk-Town Hall, Rustenburg.-No. 68/50.

### MISCELLANEOUS

ORDER YOUR RUBBER STAMPS from us. We make your stamps in 2 days. Contact Tel. No. 34-2573. Rubber Stamp and Engraving Co (Pty.) Ltd., 11, Nursery Road. Fordsburg. Rubber stamps will be posted to you post free. x-24-3-51

Bisma-Rex stomach powder gives lasting relief from Acid-Indigestic Heartburn or Sour Stomach with three minutes. Refuse substitutes as other stomach powders are not the same. Obtainable from Rexall Chemists 3s. bottle or 3s. 6d. from Rexall Drug Company Ltd., Box 984, Port Elizabeth. F.N. x-1-8-51

Famous Dover Stoves, No. 5 £7, 10s. 0d., No. 7 £5, 10s. 0d., No. 5 £9, 10s. 0d. Brand New, Com-plete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3ft, £8, 10s. 0d., 5ft, 6in. £9, 10s. 0d. Kitchen Chairs £1. 7s. 5d. each Kitchen Dressers. Glass Top. size 3ft. 5in. £8. 10s. 0d. Kitchen Tables. size 3ft. z 2ft. £1 15s. 6d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg.

x-12-8-81 Timber, flooring, shelving, doors windows, time, cement, round pole and split poles and other build ing materials Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg, Phone: 38-2429, P.O. Box 6419, Johannes-

SUBSCRIPTION RATES: 12/- per | STRING BASS, wonderful tone with | 1937-PONTIAC. Excellent condition two bows £64, 10, 0; Pan-American barltone saxaphone with standsupport and complete accessories £39, 10 0. Also dance band orchesreasonable offer refused. Call/ write:- G. Louis, 43, Ashers Buildings, cor. Fox and Joubert streets, Johannesburg. Phone: 33-8400.

> DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". .. Expert .. Instructors. under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, including Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. Phone: 22-8625. T.C.

MAHAMBA SECONDARY SCHOOL SWAZILAND

Primary to Matriculation FULL BOARDING FACILITIES: Primary Students fees £8. 10. 0. per annum; Junior Certificate fees £10. 10. 0 per annum; Matriculation fees £12. 10. 0. per annum.

SECONDARY COURSES OFFERED 1. English Higher, 2. Zulu, 3. History 4. Biology, 5. Geography, 6. Afrikaans (Lower), 7. Agricultura Science, 8. Domestic Science etc.

Apply Superintendent, Swazilano Methodist Mission, P.O. Mahamba Via Piet Retiel. Don't worry buy from us and save

money. We stock High Grade Shoes for men at the Basement which is lower than the ground floor. For men: Boots and shoes; Water

boots; brief cases; suit cases; attache cases, horse saddles; bristles Scout Belts etc. etc. For ladies: Shopping bags; hand bags; carriers; shoes etc.

See us before you pay more somewhere Zikalala's Shoe Market we are specialists in repairing shoes and leather goods 37a Wolhuter Street, . Jeppestown near Bantu Men's Hostel Established 1926. Phone: 24-5311. Proprietor Ben Zikalala. 590-x-13-1.

THE SONG OF THE YEAR!!! Izwe Lezindunduma (The Reef)

Here is a Zulu-four-part arranged in a modern way, that tells you about the Reef—the land of "White Mountains"—mine dumps. You will surely like this new composition which is modernly arranged and is catchy. Copies of: 1. Izwe Lezindunduma each 2/- Post-free; 2. Umzi weGolide each 1/8 post free are obtainable from: L. Nhlapo, 666-8th Street, Location, Germin

> WM. BOOTH MEMORIAL BOARDING SCHOOL The Salvation Army)

Combined Lower and Higher Primary School. The school is ituated in a healthy climate, and deel surroundings. For 1951 accommodation will be available for Standard IV. V. VII. pupils. Fees E. Christoffersen, P.O. Salvation, reasonable. Write to: P. Brigadier E. Christoffersen, P.O. Salvation, via Verkeid. Natal for Prospectus and further Particulars. x-27-1

THEY ALL SAY ITS VERY SAFE .-Once you start dealing with us, you will say the same. We stock good quality men's shoes and all kinds of leather goods at wholesale prices Zikalalas Shoe Market and Repairs 37a Walter St., Jeppestown (near Men's Hostel). 590-x-13-1

YOUR TRUE LIKENESS drawn in loured pastels by London Artist £2-2-0. Payable by instalments desired about half an hour re-ired for sitting. Apply Miss Iris abbins, 3rd Floor 312. Filbro ansions, 226 Jeppe Street, Phone 6830. x-6-J

PIANO LESSONS
SUITABLE FOR BEGINNERS Appl;
CARL DICKSON, 45 Stadsvader
Street, Cape Coloured Settlement Street, Cape Coloured Services, Krugersdorp, No Lessons by Post. 647-x-13-

MAIL ORDER BUILDING MATERIAL. New and Secondhand roofing iron (Zinc). Also other building material, new and second hand. Cheapest prices. Pricelists free-Inquire: Abragam and Liondore, 7, Rawbon St., Ophirton, Johannes

burg.

HAWKERS SHOPKEEPERS We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A

BANTU INFORMATION BUREAU, 204 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

x-28-7-51

Market Street, Johannesburg.

CALLING ALL MEN! Vitality, new Energy, Blood deficiency restored by DIANA No. 103. Price 2/6; 8/-; 8/6; from DIANA LABORATORY, Box 32;

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For Further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

BUFFEESPRUIT 10 MORGEN PLOT FERTILE SOIL, Originally £500 now £350. "Emporary arrangement. En-quiries: 16, New Court Chambers, 44

BUFFELSPRUIT 10 MÓRGEN PLOT ALL PEOPLE who have bought land in the above township are required for an interview at 16. New Court Chambers, 44. Commissioner Street Johannesburg.

Mrs. Hilda Ndzondza, a nurs Pimville Clinit is now on holi at Matatiele where she will att the wedding of her brothers.

Phone: 43-6470.

SOPHIATOWN INVESTMENT trations at 6d. each. BE QUICK!! No IN THE ESTATE of the late E. confirmation by the Executor and Well built brick cattage under iron Sotho A. Biology, History, Geoof 4 rooms with a additional rooms at the back. To be sold at "THE Science and Agricultural Science. OLD MART" 112 Commissioner 112 Good Street. This investment but as the Department of Educareturns £129 p.a. and represent an tion has inadequate funds at its excellent buy. Large Building disposal, the tribe has decided to A. Khomo. Society bond available to approved hire a teacher to relieve underpurchaser.-RICHARD R. CURRIE staffing in the school. Mr. M. J. x-6-1 Legodi of the primary school has

### \* **JOHANNESBURG** MUNICIPAL TRAMWAYS

Revision Of Fares: Non-European Services.

Revised Fares as under will come

		CAS	H	FAR	ES
1	stage	***		***	2d.
2	stages				3d.
3	stages	***	200	***	4d.
4	stages	144	1.0	202	5d.
5	to 8 st	ages	***	6d.	(Ma

FARES: CHILDREN. Children over 3 and under 12 years of age:

.... 1d. stage 2-3 stages ... ... 2d. 4-8 stages ... ... 3d. Two Children may travel for one him and his wife-to-be all happi-

adult fare. Payment of ordinary fares by coupon will be abolished spend his holidays at Louis as and from the 1st January, 1951. After this date coupons held by the public will be redeemed at the Coupon Office, City Hall.

SCHOOL COUPONS.

1-2 stages ... 1d. Over 2 stages ... 2d. (Maximum) School Coupons can only be obtained from the Lost Property and Coupon Office (City Hall).

NOTE .-

Stage points have been reallocated at distances of approximately one-mile apart.

PLEASE HAVE EXACT FARE READY FOR THE CONDUCTOR. M. L. MERRY.

General Manager of Transport 22nd November, 1950. - X-6-1.

1999999999999999999999999999

IT IS notified for general information that the Commission of Enquiry appointed under Government Notice No. 2454 dated 6th October, 1950, to enquire into recen' disturbances and unrest in Witzieshoek Native Re serve will resume its sittings at the

room No. 507, New Magistrate's Offices, West Street Entrance, Johannesburg at 10 a.m. on Monday, 8th January, 1951.

APPROPRIATIONS

MONEY
AFRICAN MUTUAL CREDIT
ASSOCIATION: Ballots drawn for
week ending Friday 22nd December,
1950. Ballots for £50 loan (with itable security) or cash value of 220 in Section 1: Johannesburg "D": Share No. 2086.

hare No. 5717.

Johannesburg "E": Share No. 112248; Share No. E.116361; Share To. E.114142; Share No. E.222966; are No. E222670. East Rand: Share No. ERB-10447. West Rand: Share No. 1872. Bloemfontein: 16/12/50, Share No.

Cape Town: 15/12/50, Share No

Z.54680; Share No. A.52694; Share No. B.66390; Share No. B-65169; Share No. C.46012; Share No. C.49352; Re-Draw, Share No. A.55187.

Durban: 14/12/50: Share No. 6377; are No. 6187; Re-Draw, Share No.

East London: 15/12/50 Share No. 35609; Share No. 35467; Share No. Paarl: 15/12/50, Share No. 82019; Port Elizabeth: 15/12/50, Share No.

Worcester: 15/12/50, Share No. All enquiries to be made to 24, Mylur House, 114, Jeppe Street Johan-nesburg. Tel: 34—1707/8/9.

Staff Nurse J. Sithole who has been stationed at Nongoma hospital has now joined the staff of the Coronation hospital, Johnn-

Mr. P. S. Mokhudi of Roodepoort has returned from Louis Trichardt where he joined his family for Xmas holidays.

Mrs. Hilda Ndzondza, a nurse at Pimville Clini: is now on holiday at Matatiele where she will attend

At the beginning of last year the First Year Course for the Matriculation Certificate was introduced at Mphahlele School, Pietersburg. Seven male students hope Mission (Waterberg), made a Miss V. Malange Border, be Mkangwana Tkei, 6-0, 6-2. Dunjwa, without reserve, subject to were enrolled. The curriculum charming bride at her wedding to the Master of the Supreme Court English A, Afrikaans B, Northern (Pietersburg) and second son of comprises the following subjects: Joshua Molaisi of Mamabolo Matlhwane Beeh, 6-0, 6-1. Miss graphy, Mathematics, Physical the late Mr. and Mrs. A. Molaisi of B. Leshoane Mission station.

In order to do its best for the Street on Thursday, January 11th Matric and other students in other ducted the ceremony at the Nyls- Bech, 6-2, 6-1. at 11 a.m. Freehold Lot 1360, No classes, additional staff is required: troom Dutch Reformer Church. (Results of doubles next week) The lovely young bride, who was 26-12-50~ given away by her brother, Mr. E.

The bridal group consisted of the following ladies and gentlemen: Messrs, J. N. Molope, D. Kobe, and been seconded to the Secondary O. Magagane; Misses A. Moche, M. Mpisi, N. Moila, A. Mohlahlane, P. Molaisi and Pauline Moloisi (sister This has been a successful year. of bridegroom). Many teams were met in friendly

Wedding presents consisted of matches and in most of them the house-hold utensils mostly crockschool teams came out with flying ery and a sum of sixty three colours. Diocesan Training College pounds (£63) in cash.

est surprise and so was Pax PAYNEVILLE: Mr. and Mrs. J. N. Kumbuza have been blessed Our school library is growing with a bonny lad- Both mother gradually and although we do not yet boast of a reading room, but and child are progressing favourinto operation as and from the the keenness showed by the students will melt the hearts of the School Board who we know will to be able to be stored about the late progressing favourable. Miss Betty Booi of the Payneville Voluntary School entrained on Friday for Bloemfonmake appeals to the tribe for a she will spend her holidays, tein and Herschel, C.P., where

Messrs L. R. Mothlabi and A. Monametsi will represent Springs Advisory Board at the Annual Schools have closed and we wish Conference of the Advisory all students success in the exami-Boards which will start in Ermelo on January 4

The following teachers are spending their summer vacation at their homes:-Messrs W. Manoane (Pretoria), D. Moika-He hopes to attend his brother's ngoe (Johannesburg), A. Mayekiso (Cape), and Mrs. E. Poo Mr. E. Mahase, Science Master, (Johannesburg) and N. S. Sentloadi (Germiston).

Mr. W. A. J. Makgabutlane of Payneville is one of the teachers who accompanied the Sub-Nigel scholars to Port Elizabeth on an educational tour.

Mrs- J. Majola left last night for Durban where she intends visiting friends and relatives. Mrs. Majola will be away for Mr. E. L. Ntloedibe former three months.

Miss Elizabeth Metjwa will be spending her vacation with friends at Cala, C.P. Bantu World" is visiting friends and relatives in Pretoria, Johan-

-A.B.C

## **BOITSHOKO INSTITUTION**

The Methodist Church Of South Africa



This is a picture of the Dining Halls and Kitchen Block The Girls' Hostel and the Boys' Hostel are built in the same style and the classrooms form another splendid building.

Students are accepted for the Junior Certificate Course.

WRITE FOR PROSPECTUS TO:

or The Principal, The Governor, P. O. Box 102, Ventersdorp Tvl.

The Rev. D. P. Dugmore M A., Dr J. M. Nhlapo. Ph.D., P. O. Wilberforce, Evaton Tvl.



DININGROOM Sideboard 4ft. Table 4ft. x 3ft. and 4 Chairs

CASH PRICE £22. 11. 9. Terms: Deposit £2, 13, 3, and £1, 0, 0, Monthly, PACKED FREE and F.O.R., CAPE TOWN STATION Write For Free Furniture Catalogue BW.

Each Article can be supplied separately. Also enquire for your other requirements. (PTY.) 1.TD.

Telephone: 2-0552

107, LONG STREET, CAPE TOWN. Established 1898

(Continued from page 10) Tvl. beat E. Lechuti OFS. 4-6.7-5 ,6-4, Miss R. Mosete W. Tvl lost to D. Sibisi Ntl. 1-6, 3-6. Miss V, Malange Border, beat P Mrs. A. Taylor OFS. beat G.

Dikweni E. Prov. Makanya Ntl. 6-0, 6-3. Miss Rankua Tvl. beat F. Dikweni E. P. 6-0, 6-0, Miss P. Mangqa-Rev. G. H. J van Rensburg con- gwana Border, beat G. Matihwane

-Schataladi.

ATHLETIC MEETING

Full results of the New Year athletic sports competition held at Roodepoort location last Monday will appear in the next issue of the Bantu World.




## 'KODAK' FILM takes better pictures



She is using a 'Brownie' Camera and 'Kodak' Film. The pictures will be bright and clear. Put 'Kodak' Film in your camera and get better pictures. More 'Kodak' Film is used than any other film because it is the best.

Get the best pictures with

KODAK (SOUTH AFRICA) LIMITED, CAPE TOWN, JOHANNESBURG, DURBAN



## This baby gains correct weight each week!

"For the first 3 months," said his mother, "my baby was very thin, and cried a lot. My milk was not nourishing enough . . ."




"Then my friend, Mrs. Ngibe, who has with NUTRINE. It made her babies fat and strong.



"Look at my baby now, after a few months on NUTRINE. I weigh him at the chemists' shop, and he gains correct weight every week !"

HE HAS THE RIGHT FOOD



You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very easy to prepare.

If you cannot breast feed baby give him "Nutrine," the food next
best to mother's milk



## CRICKET TOURNAMENT AT KIMBERLEY

TRANSVAAL BEATS O.F.S. IN EARLY STAGES

WESTERN PROVINCE, TRANSVAAL AND NORTH EASTERN TRANSVAAL SEEM LIKELY TO FIGHT OUT THE SOUTH AFRI-CAN BANTU CRICKET TOURNAMENT AT KIMBERLEY, STATES A SAPA MESSAGE FROM KIMBERLEY ON THURSDAY, DE.

In the metches which were Thursday play, Griquas had scored started on Wednesday, Transvaal 149 for 6 wickets against Natal beat Free State by an innings and to al of 59. 90 runs and Western Province beat Eastern Province by an innings and 37 runs.

North Eastern Transvaal had scored 220 for eight wickels

### GERMISTONS NEW CLUB

Germiston "Stars" L.T.C. formed in the middle of last year is fast becoming popular and even threatening to surpass older clubs.

Of the five matches it played last year after June, it lost two and won three, Stars beat Bethlehem by and 90 runs. 36 games: Heilbron by 17 games; Warmbath by 42 games and lost to Koppies by 2 games and to White City by 19 games.

Following are members of the Stars L.T.C.: Men: Obrey Hlabane- 24). lo, (captain); Lucas Mpye, (secretary); Sam Motloung and Jones

and Margaret Welcome.

## Western Province vs.

Eastern Province Eas ern Prevince first innings 80. Western Province first innings 202 against Free State 59 at close of (Hobongwana 66, Kaoleia 21, Dlo kweni 20. Malamba 18 and Shu-

Eastern Province second innings 85. Western Province won by an innings and 37 runs.

### Transvaal vs. Free State

Transvaal first innings 165 and Free State part innings 42. Free State second innings (followed on) 33. Transvaal won by an innings was a member of the Transvaal team to East London recently.

### N. Eastern Tv!. vs. Free State

Jolting Joe

Leaves For

**England** 

a European, Mr. Max Kanter.

Jolting Joe (Johannes Maseko)

has had 10 professional fights, of

these he has lost only one against

George Angelo in 1949 at Lourenco Margues. This fight he

Maseko belongs to Gilbert Mo

oi's boxing school in Sophiatown

His last fight was in Johan

round scheduled non-title bout

against Charles Sabe who died

later in hospital through con

cussion as a result of hitting his

Jolting Joe is one of the two

sional boxing passes, Mr. Freddi

Thabede, the Transvaal secretar

of the Boys Clubs, told the Bantu

Jolting Joe will fly to England

where his first fight takes place

and will then go on to France

Boys Clubs on the Reef are

very sympathetic about the recent

At Germiston Boys Clubs are

The Transvaal Committee for

professional boxing has already

met to discuss this question and it

is expected that such a tournament

will be held as soon as managers

of the various clubs have been met, Prompt co-operation is ex-

One Round Hank, the South

African lightweight title holder

of the Board of Control. Homicide

Hank is one of young and up and oming boxers in the Transvaal

He won the Transvaal title two years ago but his manager Gilbert

Moloi complains that he has never

had strong opposition. "The title

is at stake to any one who wishes

**FURNITURE** 

ON VERY EASY TERMS.

BEDROOM SUITES 7/6 per Week

DINING ROOM SUITES at 7/-

per Week CHESTERFIELD SUITES 6/6 per

Week KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per

Week

Free Delivery, Reduce your cost of

living by Furnishing with us

PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.)

52. Plein Street. (next door

Old Church) JOHANNESBURG.

Printed by the Proprietors, The

Bantu World (Pty.) Ltd., and published

by The Bantu News Agency (Pty.)

Ltd., both of 11 Newclare

to capture it," he added.

TVL Title

Hank Vacates

**Boxing Tourney** 

World. The other is "King Kong."

head heavily on the boards.

lost on points.

Free State first innings 59 all out. North Eastern Transvaal first innings 220 for eight wickets (Maqalekani 59, Duze 50 and Msikinya

Natal vs. Griqualand West

Natal first innings 59 (Gqabaza Women: Violet Monamoli, Winnie 15), Griqualand West first innings Mkhandambeli, Beatrice Edom. 149 for 6 wickets (Masiza 38, Li phoko 32, Kakora 17, Tshisa 17 and -By Spectator. Mgijima 17).

## Ventersdorp Boys Win Against P'Stroom

On Dingaan's Day Saturday December 16 the Ventersdorp Boxing team was once more victorious over the Potchefstroom boxing team before a big crowd at Pot-

Of the 12 fights, 6 were won by on points. Ventersdorp, 2 were drawn and 4 won by Potchefstroom. The results were as follows:-

Kid Benjamin 60 lbs of Ventersdorp lost to Johannes Yellow 68 lbs of Potchefstroom on points. Joe Walcott 70 lbs of Ventersdorp won Solomon Dinkebogile 76 lbs of Potchefstroom on points. Bush Baby 68 lbs of Ventersdorp

### Makhonofane

### In TVL Team

burg was another member of the Transvaal team that played at East it a draw. London recently in the South African tournament which was called off on account of bad weather. Makhonofane was formerly in the Free State.



awake, Mother gives him Feluna Teething Powders. They reduce the fever and relieve the pain. Soon, Baby is fast asleep and happy...all his troubles forgotten!

FELUNA TEETHING POWDERS are absolutely safe



at all chemists and stores 1/-

Off to

**Tennis** 

beat Philemon Motale 65 lbs o Potchefstroom on points.

Joe London 90 lbs of Venters dorp knocked out (t.k.o.) Daniel Letshwenyo 91 lbs of Potchefstroom in second round.

Cobra-man (the fleetfooted) 95 nesburg on December 1: bs of Ventersdorp topped Ishmael when he won on a knock Teledingoe 95 lbs of Potchefstroom out in the seventh round of a ten

Sea Lion 96 lbs of Ventersdorp lost to Johannes Motihomi 101 lbs of Potchefstroom on points.

Speedkop of Ventersdorp whose opponent appeared only to dis-Bantu boxers who hold profes appear for ever, namely Ephraim Matshe of Potchefstroom.

Kwaa, 110 lbs of Ventersdorp ost to George Mogapi 103 lbs of Potchefstroom on points.

Batteringram 113 lbs of Ventersforp lost to Joseph Lebona 120 lbs Potchefstroom on points. Potchefstroom on points.

Charles Atlas (an-all-action) 129 already been obtained. In private

of Ventersdorp who floored life Maseko runs a business of hi Hoffie Makhonofane of Johannes- Kid Jafta 129 lbs of Potchefstroom own, His departure is planned for 4 times,—the judges' verdict made later this month. Submarine 133 lbs of Venters

> dorp was down twice by Thomas Makhubalo 131 lbs of Potchefstroom,-the referee announced a draw. White Horse Whisky 134 lbs of

Ventersdorp dropped Moses Mo-tsumi 134 lbs of Potchefstroom 3 Sabe Fund imes and outclassed him completely. As it could be expected boys were serious and the results of tragic death of Charles Sabe (The hard fighting will be seen for Black Sjambok) who died recent-

many days on the faces of the ly after his fight with Jolting Joe. Referee: Mr. A. Silba of Potchef- prepared to give their support to troom, Judges: Messrs, L. Mojahi, a tournament in support of the N. Mokatsane both of Potchef- Charles Sabe Fund. Ventersdorp (trainer). Organiser N. B. Sikwane (manager) of Ventersdorp. —"Move Boys"

### Winners Of Sanders Trophy

Cairo F.C. of Koffiefontein won the 1950 Sanders Trophy competition on Dingaan's Day, December 16 when they beat Red Bombers of Trompsburg 5-2. There was a big turn out.

Koffiefontein was represented by:- Veldman, Mancoe, Malefane, Marumo, De Koker, Makgetha, Matlaoe, Makatsila, Nganyane has vacated the Transvaal championship on the recommendation Moabi and Sanders.

By Ph. T. M. Sanders

## New Rugby Club On The Rand

Mr. Victor Joka, a wellknown thlete in Johannesburg who hails from Queenstown, has taken upon himself the task of founding a rugby club for the vast area of Moroka Emergency Camp and White City Jabavu. A meeting to finalise arrangements will be he' at the club house. White City Jabavu today Saturday, January at 4 p.m.

Mr. Joka has made personal sacrifice to buy jerseys for the new club which are now available When established this club will :ffiliate to the Transvaal mother body. For further information communicate with Mr. V. Joka at 314c White City, Jabavu.



Grant Khomo, S.A. men's singles champion who did not defend his little this year on account of bad weather. This year's tournament was declared a draw. The national champion is a school tercher.

# MODDERFONTEIN

The King's Players L.T.C. of Alexandra Township beat the Zig Zag L.T.C. of Modderfontein at the latters' courts on Sunday. November 26, 1950. It was the best competition ever seen last year at Modderfontein.

Following are the results. Men's Doubles— I. I. Masiase and

Jolting Joe, the Sophiatown pro-L. L. Kekane beat Cwabe and fessional boxer who holds the Magenya 6-4, 4-6, 8-6. Mixed South African middleweight title Doubles- Ramokgopa and Mawill leave early this year to fight tras played 7-5, 4-6 with Goin Europe. He will be managed by ndwe and Ntima; Tinny and Ma-

ma and Molubu beat Sello and P. Xulu Tvl. beat F. Mbolombo Magenya 6-0, 7-5.

CRICKET RESULTS and the final results of the S.A. Tvl. 6-4, 0-6, 1-6. J. Makgwa Bantu tournament held in Kimberley will be included in next week's

## Bethlehem Results

Dingaan's Day, December 16, 1950 was a big sports day at Bethlehem. Crowds of spectators were seen at the African golf course, football ground, tennis courts and in the evening they filled the Bantu United School Hall to watch a boxing tourney. Golf Results: Edwin Dithebe

(Bloemfontein) 327; Elias Makume (Bethlehem) 330; Raphael Sibisi (Bethlehem) 333; J. B. Yende (Bethlehem) 345; Sam Nkomo (Bethlehem) 351; W. Tselanyane (Johannesburg) 374; and P. Mosia (Bloemfontein) 422. Soccer Results: Home Boys lost

Union Jacks 3-7 and also lost o Greens 2-3. They won the second match against Union Jacks by 4-2. All these clubs are local Tennis Results: In tennis Beth-

last minute message that the fight was postponed until next month when the American Negro is expected in South Africa after financial questions have been finalised. team won the competition by a lead of 58 games.

# First Results Of The South

ber 16-23, 1950-

### Men's Doubles:

T. T. Mothibatsela OFS., lost to J. M. Kananda E. Tvl. 1-6, 4-S. Makgothi Bech. lost to C. Mdyesha Border 2-6, 3-6. H. Theron Border beat V. Crutse Griqua 6-4, 7-5. W. Sebokedi W. Tvl beat A. B. Serame O. F. S. 6-3 6-1. H. Nyati E. Prov. beat T. J. Motshumi Bech, 6-1 9-7. T. G. Ngcwabe T'kei, lost to B. Salagae OFS. 1-6, 2-6. H. Makhonofane Tvl. beat J. Chiwanga Ntl. 7-5. 6-0. F. Mbolombo Tkei, beat S. Sello Griqua, 6-2, 6-1. H. Theron Border, beat A. S. Xulu E. Tvl. -6, 6-3, 6-2, J. M. Kananda E. Tvl. lost to M. Nhlapo Tvl. 4-6, -2. 5-7. S. Sello Griqua, lost to J. Mokejane OFS. 3-6, 3-6, J. M. siase beat Gondwe and Magenya Kananda E. Tvl. beat W. Sebokedi 6-4, 7-5. Men's Doubles- Nti- W. Tvl. 6-2, 3-6, 6-0.

Ramokgopa 6-1, 6-2, 4-6; Ke T'kei 6-4, 6-2. L. Mgubela E kane and Masiase beat Cwabe and Prov. lost to A. Moraladi Griqua 3-6, 7-5, 5-7, T. T. Mothibatse--By L. L. Kekane la OFS. beat H. Nyati E. Prov. 6-3 .6-2. H.Theron Border, beat F Mbolombo Tkei,6-1, 6-3. K. P. Salemane Bech, beat G. Raleic Results of the Coloured cricket OFS, 6-2, 6-1, S. Stein Tvl. beat tournament now in progress in B. Salagae OFS 6-0, 6-3. A. Mo-Johannesburg since last Saturday raladi Griqua. lost to E. Rampa E.

The following are the scores of the Bech, lost to A. Poswa Tkei, 6-5 Inter-provincial competition held 2-6 J. Chiwang, Ntl. beat T.T. at East London as from Decem- Mothibatsela OFS, 8-6, 7-5. E. Mbelle Ntl. lost to K. P. Salemane Bech! 6-3, 6-2.

### Women's Singles

Mrs R. Mokgari Bech. lost in 6. M. Nhispo Tvl. beat S. K. G. Nongogo E. Prov. 0-6, 1-6. Mahumapelo W. Tvl. 6-1, 7-5. A Miss C. Khomo E. Tvl. lost to F Dikweni, E. Prov. 5-7, 6-2, 2-6 Mrs J. Bambani Griqua, beat R. Mokgari Bech. 6-2, 6-0, Mrs M. Mokwena E. Tvl. beat T. Morwe W. Tvl. 6-4, 6-1. Miss A. Ziqubu (Tiny) Ntl, beat G. Mahlwane Bech. 6-0, 6-0, Miss V. Malange Border beat M. Mokwena E. Tvl 6-0, 6-2, Miss V, Malange Border beat F. Dikweni E. Prov. 6-4, 3-6, 6-0. Miss C. Hawkins Tvl. beat R. Mokgari Bech. 6-2, 6-4. Miss T. Morwe W. Tvl. lost to R. Mokgari Bech. 3-6, 2-6 Mrs J. Rambani Griqua, beat A. Ziqubu Ntl. 6-3, 9-7. Miss P. Mkangwana Tkei, lost to G. Nongogo E. Pro. 2-6, 1-6.

Mrs E. Lechuti OFS. lost to A Ziqubu Ntl. 3-6, 2-6. Miss A Mbangeni Tvl. beat P. Mkangwana Tkei, 6-2, 6-1. Mrs J. Bambani Griqua. lost to C. Khomo E Tvi. 5-7, 4-6, Miss B. Rankua Tvl. beat A. Ziqubu Ntl. 6—4, 7—5. Miss V. Malange Border, lost to B. Rankua Tvl. 5—7, 4—6. Miss D. Sibisi Ntl. beat P. Mkangwana Tkei, 6-0, 6-0. Miss A Mbangem

(Continued on page 9)

BLADES

HOR.

## These are the Blades to save you money

You save money when you buy Minora. Blades, because they are sharp and give many fine shaves. They are made of the finest steel and they stay sharp and last longer. Yet they only cost 6d. for four.



# NEW YEAR BARGAIN VALUES AT ALL OUR BRANCHES

### Club Sports Shirts.

Simon Greb Mtimkulu, the Orland.

Terror, who was to have met Freddie

Dawson on December 22, received a

Made in short sleeves of the finest American materials in six different shades. All sizes.

16/11.

### Rugs.

Famous "Glen" rugs in neat patterns and colours. You must own one of these.

PRICE

39/11.

### Sox.

Made of art silk and reinforced with cotton: Numerous patterns and designs.

Trousers.

In fawn and grey-expertly

tailored with extension belt and full

Tautex lining. Remarkable value.

PRICE

PRICE

2/9.

### Suit Cases.

The finest quality manufactured with all steel frames in sizes from 18" to 28."

PRICE FROM

8/11.

### Shoes.

Manufactured in the latest shapes and designs with leather or rubber soles. All sizes in stock.

39/6.

Open A Deposit Account To-day At Any Branch Of Transvaal Stores

### Zoot Ties.

With silk linings. We have hundreds of different zoot designs in numerous colour combinations. 10/6.

Gaberdine Raincoats.

In single and double breasted styles. Guaranteed showerproof. £5-19-6.

In plain colours and stripes in-

cluding Birdseyes and Pinheads all sizes double breasted styles. £6+19-6.

Suits.

Made of the finest English inter lock material in athletic style.

Interlock Vests.

1/11.

### Tunic Shirts.

With two loose laminex collars in plain shades of green, fawn, cream, grey and blue.

PRICE

19/11.

39/6.

### Sports Coats.

In eight different designs. The most amazing value ever offered.

49/6.

# TRANSVAAL STORES

Cor. Voortrekker Road and Cavendish Stred 4 Second Avenue

Cor. Church and Bosman Sts. Cor. Church and v.d. Walt Sts.

Cor. Plein and Hoek Streets

65A Princess Avenue

REMEMBER THE ADDRESSES

BENONI BRAKPAN. SPRINGS PRETORIA. PRETORIA

JOHANNESBURG.

### Dr. Williams Pink Pills. They are the tonic medicine which helps to build up the blood, so that you grow big, strong and happy. With radiant health your looks improve and all the men admire you. Take the pills after every meal. Don't accept anything else in place of the genuine

OBTAINABLE AT ALL CHEMISTS AND STORES: 3/3 PER BOTTLE

This is the kind of health and vigour

which African women enjoy by taking

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

### PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

### LEGAL NOTICES:

**Copyright Notice:** All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.